

12
Чурапчыга күн тахсар!
САНАА ОЛОХ
2020 сыл От ыйын 3 күнэ бээтинсэ № 47 (11702)

рапчы улууһун хаһыата • ХАҤЫАТ 1931 СЫЛ АЛТЫННЫЫ 15 КҮНҮТТЭН ТАХСАР • © sanaoloh

— МЧС РОССИИ ИЗВЕЩАЕТ —
На территории региона действует 207 природных пожаров

По оперативным данным Авиалесоохраны на территории Якутии действует 207 природных пожаров на общей площади пройденной огнем 1 387 835 гектара, при этом площадь активного горения составляет 2 081 гектара. С начала пожароопасного сезона на территории региона зарегистрировано 22 природных пожара, за аналогичный период 2019 года, зарегистрировано 1 069 природных пожаров. За сутки возник 31 пожар и 22 ликвидировано, угрозы для населенных пунктов и объектов экономики нет.

Органами управления проводится постоянное маневрирование сил и средств. На тушение лесных пожаров привлечалось 969 человек и 93 единицы техники, для мониторинга и переброски личного состава привлекалась авиация Якутской территориальной подсистемы РСЧС. Для недопущения угрозы населенным пунктам от природных пожаров, на территории Якутии в готовности к применению авиация МЧС России и автомобильная группировка Главного управления в количестве 90 человек личного состава и 9 единиц техники. В рамках межведомственного маневрирования для тушения природных пожаров на территории Республики Саха (Якутия) спланировано увеличение группировки 195 человек из федерального резерва Рослесхоза.

«За сутки количество пожаров увеличилось на 9 очагов, площадь пожаров уменьшилась на 26472 гектара, за счет ликвидации очагов пожаров в зоне контроля и площадей пожаров в зоне контроля. Пожарная обстановка сохраняется на территории Абыйского, Верхнеколымского, Верхоянского, Игarkaнского, Кобяйского, Мирнинского, Среднеколымского, Томпонского, Усть-Майского и Эвентантайского районов, где зарегистрировано 162 природных пожара, на общей площади с момента обнаружения 1 256 963 гектар. Основные усилия Главного управления направлены на защиту населенных пунктов, а также на координацию сил и средств задействованных в тушении лесных пожаров», - прокомментировал Павел Гарин, начальник Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия).

Рахматулина Ксения, руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по РС (Я).

Ойуур баһаара бэлиэтэннэ

Улууспут олохтоохторо бу күнүргэ буроо хойдубутун бука бары бэлиэтии, көрө сылдыабыт. Сорохтор Тааттаттан, Уус Алдантан дин сабадалыыр этилэрэ. Ол иһин чуолкайдаһаары, СӨ ойуур хаһаайыстыбатын Чурапчытаабы салаатыгар сибээскэ тахсан чогуу туһуластыбыт.

Бүгүнгү күнгэ Чурапчы улууһугар үс ойуур баһаара баар. Соловьев нэһилиэгэр 4-5 нүмэрдээх наземнай уонна авиационнай зоналарга баһаардар бэлиэтэнэллэр. Уолсай иэһинэрэ 4 нүмэрдээх баһаарга — 29 гаа, оттон 5 нүмэрдээххэ — 35 гаа. Маны таһынан 6 нүмэрдээх ойуур баһаара Алабар нэһилиэгэр буола турар, уолсай иэһэ — 14 гаа. Соловьев нэһилиэгэр ойуур баһаарыгар 4 булууктаах тыраахтар, Чурапчы нэһилиэгиттэн 17, Таатта улууһуттан 13, Таатта авиаотделениетыттан 14 уонна Уус Алдантан 12 киһи тийээн үлэһи сылдыаппар. Алабар нэһилиэгэр уолсайа 22 киһи баһаары утары охсуһар, ону таһынан биһр массыына уонна 1 бульдозер тыраахтар сылдыһар.

Хомойуох иһин, 4-5 нүмэрдээх ойуур баһаардара, билигин тургуһан, кыайан локализиациялана иликтэр. Ордук Хахыйах участкагар уот миһэр куттала баар, ол иһинтэн онно баһаары салгыы ыппат анал балаһа (разрыв) тартыллар, итиэннэ түүннэри-күннэри кэтиллэр. Онтон атын ойуур баһаардара улуус экнэмикаэтин кэбиннэригэ кутталы үөскөтлөтэр.

Баһаар барар бичичинэлэрэ этиг, чабылган уота буолар. Кураанах этиг эттэ да, нөҕүө күнүгэр ойуур баһаара тахсыбытынан барар. Бу баһаардарга барыларга туһааннаах отдал үлэһиттэрэ тахсан бөһөбүрүккэ сырыттылар, үлэһиттэр уонна этигтэн тахсыбыт дин баһаардылар. 6 нүмэрдээх баһаарга бүгүн локализиация бариллибэ, ол эрэри иһи сиригэн торф баар буолан кээкэ мэйһидэри үөскэтэр. Онно салгыы үлэлэр ытылла тураллар.

Сэмэн ЖЕНДРИНСКЭЙ.

— УЛУУСКА — БУ КҮННЭРГЭ —
РОМА НОГОВИЦЫНГА СКВЕР УОННА ӨЙДӨБҮННҮК БЭЛИЭ ТУРУОРУЛУННА



Чурапчы улууһугар от ыйын 1 күнүгэр үһүс сылын Бойобуой дьайыы бэтэрээннэрин күнэ бэлиэтэнэр. Бэтэрээн уопаттар сарсыарда 10 чааска маннай "Долг есть. Мужество" монументка кыргыһыы толоонугар похторун толук уурбут доботторун санаан сибээки ыарбөтүн уурдулар.

Чурапчы улууһугар бойобуой дьайыы бэтэрээннэрин эбэһэ, салайааччы Илья Березин көбүлэһининэн түмэн үлэ ытыллар. Онтон биһр сүрүнэ — үйэтиги олгуруоһа буолар. Бу саяс, түмүү бэлиэтии күһүнүн, ындаадаһыттан төрүттээх Тимофей Максимови ариэстээн, кини опорбут дьэһитигэр өйдөбүннүк дуосканы уруорбуттара. Оттон бу сырыыга Чурапчы нэһилиэгэ үүннүүтэ 25 сыл анараа өттүгэр бастакы Чеченскэй өмпааннаһа суорума суолламмыт Роман Юрьевич Ноговицын аатынан улуусага өйдөбүннүк бэлиэтии онна түөлбэ олохтоохторо улуус бырагырааматыгар миһсэн ылбыт траннэригэн тутуллубут сквердэрин аһыы өрүүлээх чаһа буолла.

Тэрэһиннэ СӨ Ил Түмэн дьокутаата, саппаас дьайора Семен Никитин, улуус баһылыгын социальнай олпууостарга солбуйааччы Николай Аммосов, урпачы нэһилиэтин баһылыгын солбуйааччы Алексей Урцев, Таатта уонна Чурапчы улуустарын байыаннай аһыһаара, подполковник Николай Андреев, улуус суорка управлениетын начаалынньыга, өр сылларга аһилиэк баһылыгынан үлэлээбит Иван Окочешников, аһаак сэрмитин бэтэрээнэ, "Дорожник" ХЭТ генеральнай ириэктэрэ Гаврил Владимиров, "Куодалы" түөлбэ аһаааччыта Федора Седалищева, Роман ийэтэ адокия Ноговицына, биһргэ үөрэммит доботторо, түөлбэ олохтоохторо кыттыһыны ыллылар.

Очотосбу ыар сыллар тустарынан Рома күн күбэй ийэтэ Едокия Петровна Ноговицына иһирэх ахтыһыны төрдө.

Бойобуой доботторо Гаврил Владимиров, Петр Зивовашкин, Афанасий Погосов киһи дууһатыгар диринник энгэр истин тыллара этилэр. Биһргэ үөрэммит доботторун ааттарылтан Андрей Собакин, Мария Анастасьева Рома туһунан ахтан-санаан аастылар.

Түөлбэ салайааччыта Федора Самсоновна Седалищева, сөөр өссө даһаны сайдарыгар, түөлбэ олохтоохторо олоххо көхтөөх кыттыһарын туһунан сөбүлүүсү бастыртта.



Бэтэрээн уопаттар бойобуой таһаарыстарын ахтан-санаан, кини аатын үйэтигэн, бу маньык үйэлэргэ хаалар бэлиэтии туруорбуттара хайбаллаах суол буолар. Сквер тула Рома оҕо эрдэбиттэн сөбүлүүр кэрэмээн сибээкилэрэ өссө да уһуннук үүнэ, сириэдиэ турдуһнар. Чурапчы эдэркээн, хорсун-хордуот саллаатын мөссүөнэ көлүөнэттэн-көлүөнэһэ тиздиллэн, истин өйдөбүл, эйэлээх хаппаан бэлиэтэ буолуохтун.

ДОБОРБУТ ОРУОМУСКА КЭРИЭНИГЭР...

Кавказ сэрмитин бэтэрээннэрэ Гаврил Владимиров, Иннокентий Варламов уонна улуус бойобуой дьайыы бэтэрээннэрин ааттарылтан.

Сэмээн сайын үгэһэ, от ыйын уот куйаһа, Ол эрэн итиэһинэн биһизиги куттаама — Кыраадыс үрдүк таһыммын, оннооһор буолуо бу билбилтиит,

Табо дьэһтэр биһизигэ — Саха сириттэн буолабыт.

Уруулбун эрийэ тутаммын, томтору өрө дабайан, Арҕаа бас кытылым эмиз бүгүн кыһа көтөбүн, Ылал олбуорун үрдүгэр, күөх араама иһигэр Доборбут "Оруомуска Набаһыһыын уулуссаты" суруллубут.

Үлэһиннээрим Оруомуска, биһизигэ, Чурапчы уопаттара,

Сойуус улууһаһыттан сабалаан, кэрэһэ,



ырааска талаһа, Сөбүлээн кинигэ аһарбыт, таанка, самолует урууһуудуурбут,

Үөрөбү-билиһини баһыһа, элбэһи да саныһарбыт,

Барыта кэрэмэ этэрэ, айһини уруйдаан туойара, Олимпиада эһэтэ кый ырааһа көлгүтэ, Ол эрэн ким да билбэтэһэ, айүгэр тохтоһан корбаһоһо,

Бу кэмнэ үүнэн иһэр саппаат уопаттар мөссүөнүгэриин...

Ити сыт төрүүтлэр, хойут кинилэри ыһталлар, Үрдүк хайалаах кыраадыс, уот сэрми оҕойор айһаар,

Онно кинилэри көрсөллөр, онно кинилэр өлөглөр, Онно сураба суох сүтэллэр, тыһыһынчанан сьрбэһи дууһалар...

Сыйһа, алһас баһыһыттан, буулдьа аһа буолбуттар, Саһан, култанан сыһаакка, көнөтүнэн барбыттар, Аһыһа харах ууһара, ким эрэ бүтэһик эрэлэ, Дэрэһинэ уулуссатын күөх суругар киһирбиттэрэ.

Биһизгэ ыарыһыны аһарбат, сөбүлэнэр эрэ киллэрэр, Аһан, араһан биһэрбэт, санаа кулута онгорор: "Күннэр-дьыллар аһаллар, саяс бөһөбүт ыһыһар: Онтон доборбут Оруомуска куруутун эдэркээн..."

Сөөрбөһө суох эрэннээһиг, кэмэ өстөрү көлүһэ, 90-с ыар сыллар, дьаһталһа хваннаах кэрэмитэрэ, Устуоруйаны аһар кинигэ халыһи иһиһэ буолуохтара!

Олбуорга ыһаммыт күөх суруттар — көлүөнэ өйдөбүлэ дэһизилэрэ!

Биһизгэ кинилэр халыһыттыллар, утары сирэйгэ эһэллэр "Олобу дьаһуннук өтөрүг! Чэпчэһини баһыһыман!" Оруомуска ыар дьылһата, орой-маньк оҕо саяһыт, Ол түгэһитэн ылаһа, аһыһыт олох туһуһута.

Бэлэмнээтэ уонна хөһөөн ааптара Сэмэн ЖЕНДРИНСКЭЙ.

Сайынны куйааска доруобуйабытын харыстанын!

Дыйбыг самай катаһилээх кэмэ – самаан сайыммыг үгэннээ турар. Ол эрэри билигин наһаа куйаас күнэр сатыылдан, аны түүнүн эмискэ тымныан, доруобуйалара мөлтөх дьонно улаханнак дьайыан сөл. Ордук үрдүк хаан баттаһынаах, сүрэх, тымыр ыарылыах саастаах дьонно кутталы үөскэтэр.

Күнүс куйааска саастаах киһи ытыллан, тиритэн, көлөһүнүн кытта тууһа тахсан, хаана хойдон. онтон сылтаан сүрэжин тэбиитэ түргэтээн, абылатан, хаан баттаһына эмискэ үрдээн, инфаркта, босхом буолууга тиэрдиэн сөл.

Хаан баттаһынын эмискэ таһаарбат, сүрэжи, тымыры күүскэ ноборуускалаабат туһуттан маньык сүбэлэри тиэрдиэн:

1. Куйаас күнүс күүскэ үлэлири, кэлэри-барары, ыраах айанныыры тохторгут ордук;
2. Обурууска үлэлиир кэмкитигэр өр кэмнэ күүскэ төнкөйөн турдуман;
3. самай куйаас муһутуур кэмигэр – сарсыарда

11чаастон күнүс 4 часка диэри таһырдьа улахан наадата суох таһа сатааман;

4. таһырдьа тахсар түгэнкитигэр күлүк сирга сылдьа сатаам. Таннар таһааскыт сырдык өһнөөх, чараас, салпыны киллэримитэ матырыяааллаах, хам тулпат, холку буолара ордук. Төбөбүтүгэр сүлээлпани, паняманы, ону таһынан харахытын күнтэн харыстыыр ачыкыны кэтэргитин умнуман. Ыга тутар хаалтыстары, курдары бааньман;

5. аскытын көрүндүгүтүн умнуман. Чаастагык кыра-кыраалаан аһыны сатаам. Куйааска киһи утары ордук ханнарар, көлөһүнү таһааран сөрүүкэтэр сылаас уу буолар Тымныы, савхардаах гавстаах утахтар утары ханнарбаттарын эһэн, иһи үлүннэран өссө ыгыахтарын, иһи-үөлү ыарытыннарарыахтарын сөл. Куртахха чөгмэки астары аһыны сатаам, ордук обуруот аһын, үрүм ас көрүннэрин, хааныны сииргит ордук Эттэн. Ыһаммыт халбаһыттан, элбөх туустаах, тумалаах астартан туттунун;

6. тиритэн баран түргэнник сойо охсоору, тымныы ууга кирири, эмискэ эти-симни үөрөппэксэ

сетүөлээһин, тымырга ноборуусканы өтөрөрүн умнуман. Ол онкутар сылаас собус уунан дуустаһы, сиктаах сотторунан соттуу чөгмэтиэ, обруукутиэ;

7. төбөбүт ыарыйдарыма, хааныт баттаһынын мээрэйдэммэксэ эра, тутатыма дабылыанна түһэрэр эми иһэргититэн туттунун – наһаа сылааска тымыр кэгээн, дабылыаннабыт түһэн хаалыан эмие сөл;

8. куйааска эмискэ күүскүт эстэн, утатан, айахыт иһа хатан, тыын тийбэт курдук, майиһил эргийэр түбэлтэтигэр, тутатына "Суһал көмөһү" ынырын, күтүк сир булан сытын, тымныы, инчэбэй тананы төбөбүтүгэр тутун, ыга тутар таһааскытын төлөрүтүк, тууствах ууну иһин.

Тус доруобуйабыт бэйэбит илимпитигэр буоларын умнуман. Доруобай, чөл олохтоох буолтун!

Федманна АТЛАСОВА,
Улуустаабы киһи балыһа
Профилактической кабинетын сэбиэдиссэйэ.

— ИТОГИ ОБЩЕРОССИЙСКОГО ГОЛОСОВАНИЯ —

Общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации 1.7.2020 г.

ТАБЛИЦА ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ ИТОГОВ от 2 июля 2020г.

Чурапчинская, всего комиссий -29 (из них представили протоколы -29)

№	Всего	Аларга	Арылах	Баксы	Болтоно	Кырадал	Болуур	Кыганах	Муудай	Ожулун	Урах Куора	Салостьев	Хакыйлах	Усун Куол	Улахан Куол	Тейя	Бара	Телей	Хатылы	Юрюнг Куол	Орга	Хаяхсыт	Холтобо	Мелькекси	Чапыр	Цетр-й	Когалин-й	Марыкчан-й	Чаран	Новгородка	
		657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	
1	15147	536	268	291	408	26	813	343	586	756	45	400	38	588	121	93	46	336	571	425	47	422	824	36	396	925	1527	1534	1238	1608	
2	9549	351	254	165	336	21	431	269	420	517	40	318	32	361	100	82	38	241	459	320	34	315	539	30	277	526	787	801	650	835	
3	9549	351	254	165	336	21	431	269	420	517	40	318	32	361	100	82	38	241	459	320	34	315	539	30	277	526	787	801	650	835	
4	46	0	1	2	2	0	4	3	3	5	0	1	1	2	0	0	0	1	3	2	0	1	2	0	1	0	3	5	1	3	
5	«ЗА»	5430	185	171	96	214	15	241	173	214	298	35	252	24	221	45	40	133	270	210	25	185	328	26	140	282	403	377	338	483	
6	Процент «ЗА»		52,71%	67,32%	57,58%	63,69%	71,43%	55,92%	64,31%	50,95%	67,64%	87,50%	79,25%	75,00%	61,22%	45,00%	46,78%	68,42%	55,19%	58,82%	65,63%	73,63%	86,67%	50,54%	53,61%	51,21%	47,07%	52,15%	55,45%		
7	«ПРОТИВ»	4073	166	82	68	120	6	186	93	203	214	5	65	7	138	55	42	12	107	186	108	9	129	209	4	136	244	381	419	310	369
8	Процент «ПРОТИВ»		47,29%	32,28%	41,21%	35,71%	28,57%	43,16%	34,57%	48,33%	41,39%	12,50%	20,44%	21,86%	36,23%	55,00%	51,22%	31,58%	44,40%	40,52%	33,75%	26,47%	13,33%	49,10%	46,39%	48,41%	52,31%	47,89%	44,19%		
9	Приняли участие в выборах	9549	351	254	165	336	21	431	269	420	517	40	318	32	361	100	82	38	241	459	320	34	315	539	30	277	526	787	801	650	835
10	Процент		65,49%	94,78%	56,70%	82,35%	80,77%	53,01%	78,43%	71,67%	68,39%	88,89%	79,50%	84,21%	61,39%	82,64%	88,17%	82,61%	71,73%	80,39%	75,29%	72,34%	74,64%	65,41%	83,33%	69,95%	56,86%	51,64%	52,22%	52,50%	56,37%
11	Приняли участие в голосовании	9549	351	254	165	336	21	431	269	420	517	40	318	32	361	100	82	38	241	459	320	34	315	539	30	277	526	787	801	650	835
12	Процент		65,49%	94,78%	56,70%	82,35%	80,77%	53,01%	78,43%	71,67%	68,39%	88,89%	79,50%	84,21%	61,39%	82,64%	88,17%	82,61%	71,73%	80,39%	75,29%	72,34%	74,64%	65,41%	83,33%	69,95%	56,86%	51,64%	52,22%	52,50%	56,37%



ӨЛГӨМ ҮҮТҮ, ЭМИС ЭТИ ДЭЛЭТИИГЭ

Бүгүннү нүөмэргэ -- Одьулуун нэһилиэгэ

Оччотообу күүрээһнээх үлэ үөһүгэр

Одьулуун нэһилиэгэр тыа хаһаайыстыбатын производствотын холбоһуктааһын араас формаларынан 1929 сылтан сабаламмыта.

Бу сыл аан бастаан Куому алааска кииннэнэн 14 хаһаайыстыбагаах «Тытыгынаайал артыал уонна «Күөрэ» ТСОЗ тэриллибиттэ. 1930 сыллааха тэриллибит «Мындыры Сэплэрээли Хаамыйа», «Сыһаһа», «Хонду» ТСОЗ-тар уонна 1931 сылга тэриллибит «Харанаттан тахсы» ТСОЗ 1931-1932 сылларга Тытыгынаайал артыалга холбоһоллор. 1931 сыллааха кулун тутарга Одьулуунна бастакы колхуос тэриллибитэ, өһүөхэ ЯЦИК бэрэссэдээтэлэ Емельянов Николай Семенович аатын биэрбиттэ. Колхуос бэрэссэдээтэлинэн Гурьев Я.М. буолбута. Колхуоһу тэрийэч-чэлэринэн Гурьев Я.М., Седалищев Г.И., Седалищев М.Г., Тоскин И.И.1, Карпов Г.Ф. о.д.а. этилэр. Колхуос бастаан тэриллэригэр 30-чаны ыйаыбат хаһаайыстыбалаах этэ. Бастакы колхуосаахтар бэйэлэрин дыах кэргэттарин кытта үлэлээбиттэ. Колхуос киин уһаайбатынан «Тенүргэстээх» буолбута. Ити саас 200 сүөһү киэрэр хотонун тутан, күлүн кыстыкка сүөһү кирибитэ. Колхуоснай тутуу бастакы сабалааһыналар дьон-сэргэ көбө, үлэ-эһэмэска сыһыана, эппиэтинэһэ үрдүк этэ, үлэ күүрээһнээхтик барара. Сайын от оттоһунугар, ыйыһа, паардааһынна олоһун, дыахтардын турунан үлэлииллэрэ.

Ол дьыл «Тытыгынаайал» артыалга «Харанаттан тахсы» табаарыстыба холбостута. Аны 1932 сыл күлүнүгэр «Емельянов» уонна «Тытыгынаайал» артыалар холбоһон «Емельянов» колхуос буолан бөдөнсүйбүтү. Колхуос үрдүнэн барыта 160 хаһаайыстыба буолбута. Ынах сүөһү ахсаана 250-чэ тийбитэ, сылгы 200-тэн тахсыбыта. Колхуос бэрэссэдээтэллэринэн үлэлээбиттэ: Тытыгынаев Г.Н., Седалищев Г.И., Седалищев Т.И., Григорьев Г.Г. 1933 сыллааха «Емельянов» колхуоһу «Карл Маркс» колхуос дьин аатын уларыттытара уонна уһунуук бу аатынан олоһтубута. Колхуос киин туттар бастың үлэтииттаринэн Тоскин Г.Г., Сысолетин М.Ф., Седалищев Г.И., Сибиряков П.В., Ефремов К.В., Дьяковская В.К., Дьяковская В.П. о.д.а. буолбуттара.

1931 сыл ыам ыйын 15 күнүгэр райсэбиэт исполкома урууку Сулбаны Бабааратыгар «Инар кэкс», бэс ыйыгар Бабага учаастагар үөһэ Бабага оротун дьини олоһор уонна Хонду учаастагар бөлөхтөөн олоһор ыйлары холбоон, «Санаа ситиһэтэ», Ыам ыйыгар Бабабага 1 Болугур нэһилиэгэр «Буоһаһылга» кииннэнэн «Куоттарбат» табаарыстыба 1932 сылга Бабага учаастагын собуруу өттүгэр, уруукута III Чэжыр сиригэр «Кыачалыкыга» кииннэнэн «Чоспос» дьин ТСОЗ «Тэбонэт Эркээйитэ» дьин артыалга холбостуттара. «Тэбонэт Эркээйитэ» дьин бөдөнсүйбүт тыа хаһаайыстыбатын артыала буолбута. Артыал бэрэссэдээтэлинэн Артемьев А.Т. талыллыбыта. «Тэбонэт Эркээйитэ» 1935 сыллааха «Орджоникидзе» колхуос буолбута. Колхуос киинэ Баһылай Алаһыгар тэриллэр. Бырабылыанньа бэрэссэдээтэлинэн Ефимов И.И., Николаев П.С. талыллан үлэлииллэр. Санаа киинэлэрийэ, 3 ыкылаат, 2 болтуолда, Тытыгыттаба 70 сүөһү киэрэр хотоно тутуллар. 1942 сыллааха колхуос 400 сүөһүлээх, 105 хаһаайыстыбалаах буолбута.

1929 сыллааха Хондуга «Күөрэ» уонна «Сайдьы» дьин тэриллибит уонна холбоһон бөдөнсүйбүт табаарыстыбалар, 1930 сыл сабаланытыгар 16-17 ый холбоһон, «Кыһыл Чөмөх» дьин тыа хаһаайыстыбатын артыала буолаллар. Артыал бастакы бэрэссэдээтэлинэн Н.А. Степанов үлэлээбитэ. Ол түмүгэр 70 хаһаайыстыбалаах, 203 чилиэннээх «Кыһыл Чөмөх» бөдөн тыа хаһаайыстыбатын артыала буолула улааппыта. 1934 сыллааха сана устааптаах колхуоска кубулуйбута. «Кыһыл Чөмөх» колхуос киининэн Арбаа Бэра буолбута. 150 ынах киэрэр ымаар хотон, бурдук ыкылаата, тизиниикэни тутар харайар сарай, силэс дьаамата о.д.а. тутуулар бастакы сылларга тутуллубуттара. Оччолорго бу – улахан хамсааһын этэ. 1938 сыллааха колхуос аата уларытан, «Трактор» дьин буолбута. Колхуос бэрэссэдээтэлинэн Пирожков К.Ф. быһбардаммыта.

1942 сыл сайын икки колхуос «Орджоникидзе» уонна «Тенүргэстээх» көһөр буолбуттара.

1944 сыллааха колхуос бырабылыанньанын бэрэссэдээтэлинэн Ботучин Н.И. талыллар. Колхуос хаһаайыстыбата бөгөрүүгүгэр үгүс сыратын бизирбитэ. Улахан Мангхаһай тутуллубута. Кулуун тутуллан олоһо кирибитэ. 1946 сыллааха бөһүөлөк дьон көһөн кирибитэ.

1947 сыллааха Далбаев К.П. «Карл Маркс» колхуоска бэрэссэдээтэлинэн кэлбитэ. Сир оңорутуугар үлэ барыта Бааһынагар кэнтиллибиттэ. Кытач Күрүө оһуруот сирэ буолбута. Хас колхуос ааны кэриэ, кытай оһуруоччуларын таһаарыттарта. Санаа сирин оңортоон, хортусканы, халпынстаны, моркуубу, луугу, эриэлэни, турунуоһу оңордоллор. Табаагы кытта үүнэрэллэрэ.

Одьулуунна аан бастаан 1950 сыллааха электростанция тутуллубута. 25 ат күөһэ күүстээх локомотив аҕалыллыбыта. Остуолбалар туруоруллан электрелиния тардыллыбыта. Кулун бастакы электрелическэй уот кирибитэ. Электростанция локомотивтар пилораманы холбоон, халтаһын хайыттарар, циркулярга холбоон мас эрбэтэр, локомотив шкибин уһун эрмизинэн холбоон турсаах бурдугу тартарар, мэгийгэрэр буолбуттара. Оттон ДТ-75 моторун локомотив генераторыгар холбоон дизельнэй электростанция оңорбуттара. Кыһын усту биэрэн, сайын уонна күлүнүн майы эрбэтэн, бурдук тартаран үлэ бөһө үлэлэммитэ. Бастаан локомотивы МТС-тан Старостин П. үлэлэппитэ, онтон ыһын куоракка анал үрөбү бүтэрбит Н.Е. Яковлев, Г.М. Сибиряков үлэлэппиттэ.

1953 сыллааха колхуос бырабылыанньанын бэрэссэдээтэлинэн В.Н. Егоров 1 быһбарданан кэлбитэ. Ыччаттарга тираммитэ. Ол курдук К.Л. Колесов, Х.Х. Матвеев, Ф.Р. Софронов, А.Р. Аржаков о.д.а. ыччаттары үүнэрэн колхуос, кэлин солхуос салайар каадырлара үүнэригэр оһук уурбута. Колхуоска бурдугу үүнэриин, сылгы иһитиитигэр ситиһиллэр тахсыбытара. 1954 сыллааха колхуос бастың сылгыһытара сылгы иһитиитигэр 1953 сылтан Колесов Л.Я., 1954 сыллааха Дьяковская И.М. төрүөбү ыһыга үрдүк көрдөрүүлэри ситиспиттэ. Колесов Л.Я. 1955 сыллааха 43 бизтэн 41 кулуну ылан барыларын тыһааннах таһаарыта.

1956 сыллааха Конеткова Симма Васильевна «Карл Маркс» колхуоска семеноводчон-агрономунан үлэти кэлбитэ. Симма Васильевна туох ханых инчэ сортовой сизэ хаһаайыстыбатын тэрийиитэ, сир оңоруутун култууратын үрдэтиитэ тэтимнээхтик ыһыбыта. Маныаха эһи технологелическэй дьиссиплиинэни күүүрдүү болпуруостарын туруорсубута. Онуока сөптөөх каадырдар бааллара. Ол курдук, үрдүк үүнүү звенота икки уордыаннаах Яковлев Н.Е. салалтатынан агрономелическэй ирдэбиллэри толору тутуһан үлэлиирэ. Ол түмүгэр үлэ көрдөрүүтэ баһай да ситиһиллэммитэ.

1958 сыллааха «Карл Маркс» колхуос аны Болугур нэһилигин Ленин аатынан колхуоһун кытта холбоһон уонна бөдөнсүйбүт «Ленин» колхуос буолар. Бэрэссэдээтэлинэн Тоскин Г.Г. талыллыбыта. Бу дьыл МТС-тары эспиттэр. «Ленин» колхуос 4 тыраахтары, 2 массьынаны, 2 дизельнэй электростанциялары атыһыласыта. Колхуостар харчынан төлөбүгэ кирибиттэ. МТС эстиитигэр иһи исписэллэстэрэ колхуостарга тахсыбытара. Колхуос кылаабынай агрономунан, колхуос солбуяр бэрэссэдээтэлинэн Николаев Е.С. быһбардаммыта, тутуу инженеринэн Яковлев В.В. кэлбитэ. Бэрэссэдээтэл, эдэр, үрдүк үрэхтээх тыа хаһаайыстыбатын исписэллэстэрэ эр-мизээхтик сангалы үлэлээн барыттарта. Гараас, мастарьскэй тутуллубута. Бол-муннаах үлэ сирин нүөлсүтүүтэ, күөллэри үөскэтигэ оңоһуллубута. Үрэх Күөрэ собуруу өттүгэр Бабаарайга улахан быһыт тутуллубута. Чып-чыһаһа эмиз быһыт тутуллубута. Бу быһыттар көмөлөрүнөн 1966 сыллааха, уу кэлбитигэр,

хоруу хаһан Салтыһанан Алаас Эбэ дьин кураанах алааска уу киллэрон күөллөр олоһсуйбуттара. Оңтон иһи сыл кураанах Тааттанан үрэх уутун таһааран, Кулаадыма Бэра күөллэри үөскэбиттэ.

Николаев Е.С. агроном буолан сүрүн болгомототун сиргэ уурбута. Одьулуунна 800-чэк гаалаах бааһына (Натаһа Чаранар) Мындааһайга 200 гаалаах сиргэ эмиз бааһына оңоһуллубута. 1959 сыллааха Одьулуунна бурдук тоһору комплекснай механизированнай хаһаайыстыбата тэриллибитэ. Чэвэка 10т бурдугу үстэ ыраастаан, ыйаан, ыкылаанна киллэрэр зерноток оңоһуллубута. Аһтыһынай вентилование дьин дьин захромнар аһныларынан кураанах салтыһынан үрдэрэн куурдаллар этэ. «Ленин» колхуос өрөстүүбүлүкэбэ I категориялаах сизэ бурдугу тарьатар семеноводчелскай хаһаайыстыба буолбута, онтон өсө сайдан, уопуту тарьатар производственной хаһаайыстыбага (ОПХ) кубулуйбута.

1961 сыл кулун тутарга «Эрилик Эристин», «Ленин» уонна «Калинин» колхуостар холбоһон оройуон улахан аһаарын ылар «Эрилик Эристин» колхуос буолар. «Эрилик Эристин» колхуос киинэ Дириннэ олоһсуйбута. Одьулуун нэһилиэгэ колхуос учаастага буолбута. Учаастак сэдьидиссэйинэн Колесов К.Л. аһаммыта. Егор Семенович «Эрилик Эристин» бэрэссэдээтэла буолан, бастатан туран, электростанция болпуруоһун быһаарыта. Ол курдук, киин электростанция оңоһуллубута. 4 улахан агрегат туруоруллубута. 10квт күүүлээх линиялар тардыллыбытара. Бу электрелиниялар 230 км устаһаах этилэр. Бу түмүгэр колхуос 8 учаастага биер сиртэн уоттаммыта. Аны оройуонга аан бастаан электричество түүнэри-күннэри бэрллэр буолбута. Сүөһү иһитиитигэр эмиз болгомото ууруллубута. Эргэ хотоннор оһууларыгар сана хотоннору тутуу маассабайдык ыһтыллыбыта. Биер сыл 400 сүөһү киэрэр тьерт хотон тутуллубута: Үрэхкүөрэбэ, Мындааһайга, Мулудайга, Бахсыга уонна Мэдээхкэ 300 сүөһү киэрэр хотон. Эстибит Үрэх Күөрэни өрө тардан, бөһүөлөк оңорорго элбэх үлэни ыһпыта «Якутводстрой» механизированнай этэрэтэ икки сылга (1967-1968) Хондунан, Тааттанан, Мындааһайнан дубьаны, талааы 3000-ба чуһаһыр гектардаах изинээх хөдүһа сирин туһаба таһаары ситиһиллибитэ. Сүөһү сөһөһүн фермаларын тутууга эмиз улахан сүүрээни киллэрбитэ. Ол курдук, Туолбука, Хараандыйаба, Мындааһайга сайылыктарга хас биердиилэригэр алта ыал опорор уунан итиитиллэр, икки мэндизэмнээх, булуустаах, ас харайар оңуочахтаах, дуһаах дьиклэрэ, сайылыктар титииктэрэ муосталара бетоннаммыт, сүөһү иһгэ-сааһа уунан тыктаран (гидросив) ыраастанар, үүт «Елочка» аппаратынан манар. Үүтү сойутар Т0-2 аппаратаах этилэр. Туолбука 200, Алаас Эбэтигэр 100 таһа гектардаах ууну мунһар хаачаһа(пруд), Таатта Хонду үрэхтэрин быһыттан уунан хаачыһы систиэмтэ оңоһуллубута. Кулуун, ыанньыксыттар кыһыл муһуктара, төгүрүк сууккаба үлэлиир 25 мизстэлээх дьааһыла тутуллубуттара. 1963 сыллааха оһуола, 1967 сыллааха нэһилиэгэ эргэ оһуола баазатыгар профессиональнай-технелическэй училище аһыллыбыта.

1964 сыллааха 20 сыл от звенотун салайыт Афанасий Афанасьевич Седалищев салайар ыччат-комсомелискай звенота 8 тыраахтарынан 1300 туюнна оту отлоон туттарбыта. Бу звено 1964-1966 сылларга өрөстүүбүлүкэбэ бастаталаабыта. Киин звенотугар үлэлээбиттэр оройуон киин туттар үлэһит ыччаттара, механизатордар: Ф.Винокуров, Н.Захаров, Г.Артемьев, Н.Карпов, Н.Павлов у.д.а.

1970-1980 сылларга «Карл Маркс» колхуос Арасьыйаба бастакылар кэксэлэригэр сылдьыбыта. Одьулуунна бурдук рекорднай көрдөрүүтэ ситиһиллибитэ.

ОДЬУЛУУННАР – ТЫА ХАҺААЙЫСТЫБАТЫН САЙЫННАРЫЫГА

Одьулуун нэһилиэгэр тыа хаһаайыстыбатынан дьарыктанар 14 бааһынай хаһаайыстыба уонна 146 кэтэх хаһаайыстыбалаах ыал баар.

2020 сыл тохсунуу 1 күнүгэр нэһилиэк үрдүнэн 1564 ынах сүөһү, ол иһигэр ынаба – 554 төбө, сылгы – 1614, ол иһигэр бизтэ – 1142. Ону тэнэ 36 сибиниһэ, 150 куурусса, 20 кролик баар.

2019 сыл түмүгүнэн 618 туюнна үүтү ыыр былааннаахпытын 102 % тоһорбуптут. Быйылгы сылга үүкэ 583,38 туюнна былааннаахпытын 6 ый түмүгүнэн 226,72 туюннаны ыан, былааны 128,55% тоһорон иһабит. Око 2019 сыл түмүгүнэн 3378 туюнна былааннаахпытын 94 % тоһорбуптут. Быйылгы сылга олут былаана 3277 туюнна. Улуу сибинэн тэриллибит «Длинная корова» бырагыраамга оһобуран, 12 ынах сүөһүнү 8 ынага түгэтэн 3 сылга бизирдибит.

«Комплекс» бааһынай хаһаайыстыбага барыта 287 ынах сүөһү турар, ол иһигэр ынаба – 126 төбө, сылгыта – 225, ол иһигэр бизтэ 151 төбө кыстыкка кирибитэ. Билиини туругунан 104 ыйраы, 115 кулун төрөтө. Аһыт сыл түмүгүнэн 160 туюнна үүтү ыан улууска 1 мизстэни ылары аһиспитэ. Улууска, өрөстүүбүлүкэбэ үчүгэй

көрдөрүүлээх ыанньыксыт Елена Николаевна Захарова «СӨ тыатын хаһаайыстыбатын туйуна» буолбута. Хаһаайыстыбага анал үрэхтээх зоотехник А.С. Тимофеев 3-с сылын ситиһиллээхтик үлэлиир.

«Комплекс» бааһынай хаһаайыстыба 600 га бааһына сирдээх. Сыл айы 300 га сиргэ ыйыһыны ыһар. Аһыт сылга 400 туюнна сиилэһи бөлэмизээбитэ, ардах түспэнкэ, кураан сайын буолан, 20 туюнна эбиһи быһыта. Быйыл 150 га эбиһи, 150 га подсолнубу ыста. Чурапчытаагы колледж Одьулууннаагы аграрнай салаата 25 га сиргэ «Комплекс» бааһынай хаһаайыстыбанын кытта кэрээсизээлэһэн, эбиэс ыста. Билиини туругунан ардах түспэнкэ, курааннаан эрэллэр. 2019 сылга сайын Покровскайга «Бааһына



күнэ» өрөстүүбүлүкэбэ сир оңоруутун күрөбэр М.В. Тарасов, М.М. Дьяковская, В. Павлов кыттыһылаах хамаанда иккис мизстэни ыһыта М.В. Тарасов сир хорутуугу бастакы мизстэни ылан, матасыйыкынан наһараадаламмыта. Аһыт сылга хаһаайыстыба бэйэтэ үбүлээн сиилэс дьааматын, ыйраы титигин тутуута, улууска биер бастаһынан производственной комплексын гаас ситиһигэр холбоото. Өрөстүүбүлүкэтэн гран ылан, Тытыгыттаба сылгы баазатын туттулар.

«Барашков» бааһынай хаһаайыстыба, сал. А.С. Барашков ынах сүөһүтэ – 59, ол иһигэр ынаба – 27, сылгыта – 97, ол иһигэр бизтэ – 79. Бу сылга төрөбэ – 25 ыйраы, 54 – кулун. Бу сайын Тенүргэстээх сайылыгар 35 ынах ыаныллар. Күннэ 400-450 кг үүт тутарылла турар.

Сылгы иһитиитигэр биер улахан «Ньюэрн» бааһынай хаһаайыстыба сал. Н.С. Константинов 114 сылгылаах, ол иһигэр бизтэ – 80 төбө. Быйылгы төрөбэ – 61 кулун. Сыл аһын 10 га бааһына сиригэр эбиэс ыһар. 2019 сылга гран ылан, Таптаныйырга сылгы баазатын тутуна.

Билиин сайынны кэмнэ сүрүн сорулут – үүт былаанын тоһоруу. Эдэр уонна кэлин тэриллибит фермердэр былааннаахтык үлэлииллэр. Бу сайын Үрэх Күөрэттэн П.Г. Григорьев күннэ 180 кг, П.А. Илларионов 160 кг, Одьулуунтан С.Н. Петров күннэ 180 кг, С.К. Карпов 130 кг, Д.А. Аржаков 110 кг үүтү ыан туттара олоһоллор.

Нэһилиэк иһигэр сыах уолуттаах маастара Н.И. Пинигина тэрийиитинэн үүтү тутуу, үүт хаһаайыстыбанын бэрэбизрээлэһин былааннаахтык ыһтыллар. Үүтү күннэтэ, кэмигэр бэйэбит ыччаттарбыт Р.Е. Пинигин, А.Ф. Седалищев таһаллар.

Данил ДьИДАЕВ, Одьулуун нэһилигин дьаһалтатын тыа хаһаайыстыбатыгар исписэлиитэ.



ТИЭРГЭН



Дьиз кэргэнгэ аналлаах балаһа

Үйэ анаара бииргэ – торбо буруону унаарытан

От ыйын 8 күнэ – Арасыйыаба дьиз кэргэн, таптал уонна бэринишлээх буолуу күнэ. Бу үтүө, сырдык бырааһынныгы көрсө Чурапчы нэһилиэгин олохтоохторун Семен Николаевич уонна Евдокия Афанасьевна Борисовтар дьиз кэргэни «Кыһыл көмүс» сыбаайбаларынан эбэрдэлээн туран, бүгүнгү нүөмэргэ кинилэри сырдатабыт.

оҕолоохтор.

Үтүс кыыс Юлия төрөппүттэрин курдук бизэс оҕоһо кун сириг көрдөрөн, билигин улахан дьиз кэргэн хаһаайката Арыылаах нэһилиэгэр национальной культуураҕа учууталынан үлэлиир.

Төрдүс кыыс Светлана Дьокуускай куоракка «Сахамедиа» РИИХ-на отдел начаалынньыгынан үлэлиир. Кэргэннээх, кыыс оҕолоохтор.

Кыра кыыстара Надежда А.П. Илларионов аатынан Хайахсыт орто оскуолатыгар саха тылын учууталынан таһаарылаахтык үлэлиир. Икки оҕо амарах ийэтэ.

Семен Николаевич – идэтинэн механик уонна суоллар. Чурапчы улуутун потребительской уопсастыбатыгар гараас сэбиэдиссэйинэн, механик уонна өр сыл суолларынан, уопсай биир тэрилтэҕэ 30-тан тахса сыл үтүө суобастаахтык үлэлээбит. Урукку кэмгэ маһаһынар барыта маһынан оттулар буоланнар. Семен Николаевич маһы ыраах учаастактартан үһүн кыһынты тымныларга хаайтарбакка, тохтоло суох, сынньанар диэни билбэки тизээр эбит. Онон киһи улуус, нэһилиэк сайдыытыгар кылааттаах Семен Николаевич механик буолан, анал тизхирикэлэр туруктарын көрөн, хонтуруоллаан, ас-үөл кэмигэр хааччыллытын тэрийбит. Семен Николаевич – Сэбиэскэй Потребительской холбоһук туйгуна, «30 сыл потребительской холбоһука энкилэ суох үлэтин иһин», «Оройуонун иннигар үтүөтүн иһин» 3-с элэтинэнээх бэллээтэр хаһаайынара. Маны тэнэ «Чурапчы нэһилиэгэ 370 сыла», «Холбос 100 сыла» бэллээринэн наҕараадалаабыта.

Евдокия Афанасьевна 20 сааһыттан саҕалаан, бочуоттаах сынньаланна тахсар дизри, атыһыһынан, бэкээринаҕа экспедиторунан, бурдук аһы астааччынан үлэлээбит. Евдокия үлэтин таһынан уопсастыбаннай үлэҕэ көхтөөхтүк кыттар. Итини тэнэ П.М. Решетников аатынан норуодунай тыйаатырга араас испэктээххэ, сыанкаларга оонньосон, үгүс көрөөччү биһирэбилин ылбыта. Киһи бүтүн Арасыйытааҕы норуодунай тыйаатырдар көрүүлэрин Лауреата уонна да атын үгүс бочуотунай грамоталардаах, махтал суруктардаах. Евдокия Афанасьевна Сэбиэскэй Потребительской холбоһук туйгуна, сыана бэтэрээнэ, «30 сыл потребительской холбоһука энкилэ суох үлэтин иһин», «Холбос 100 сыла» бэллээтэр хаһаайынара.

Семен уонна Евдокия Борисовтар элбэх оҕолоох ыал сизринэн куруутун хаһаайыстыбаларыгар ынах, сылгы, куурусса уонна куруслук иитэ сылдьыбыттар. Обуруттарын этэ да барбаккын, кинилэр обуруттарын туһунан улуус хаһаайыгар элбэхтик сырдатыллыбыта. Ыарахан 90-с сылларга сибинньэ пизирмэтин тэринэн, 40 төбөнү илпиттэр. Манна барытыгар оҕолорун тэбис-тэннэ бэйэлэрин кытта илдьэ сылдьан үлэлэтэн, сүбэлээтэ, таһааран биэрэллэр эбит. Дьиз ис-тас үлэтигэр-сайын оҕо, саас ыһыга, күһүн үүнүүгэ, кыһын оттор маһы, иһэр мууһу бэлэмнээһиннэ оҕолоро куруук илии-атах буолан көмөлөһөллөрө. Ити курдук, Семен уонна Евдокия бэйэлэрин холбурдарынан оҕолорун үлэни таптыырга, эйбэс-элэҕэй, үлэҕэ-хамнаска

эппиэтинэстээх буоларга илпиттэр. Семен уонна Евдокия теһе да бочуоттаах сынньаланна олордоллор, куруутун тапталлаах сизнэрин бүүбөйдөһө, көрө-истэ сылдьаллар, сайынны оҕолорун кытта тэннэ оттуулар-мастыыллар, обурут, сир аһын өлгөмнүк хомуйаллар. Аны туран, быйыл «Дьизбэр олоҕор – дьиз кэргэн экономикатынан дьарыктан» улуустаагы пилотнай бырайыагынан икки сибинньэ оҕотун атыһылаан иитэллэр. Евдокия, Семен Борисовтар биһиги улууспут биир киһи туттар, ытыктыыр ыаллара буолаллар.

Бу орто дойдуга киһи саамай үрдүк анала – оҕо. Киһи оҕотунан, тулалыыр зыгэтинэн баай. Оҕо баар буоллаһына олох кизикэйэр, дьолунан туолар. Семен, Евдокия дьизлэрэ куруутун оҕолорун, сизнэрин, хос сизнэрин чуолчаарар сангаларынан, үөрүүтүнэн туолар. Семеннаах Евдокия оҕолорун, сизнэрин ситиһимлэринэн үөрэллэр, астыналлар.

Борисовтар эдэр ыалга баҕа санааларын тиздэллэр: «Урукку кэми кытары тэннээтээххэ, олох-дьаһах уларыйда. Дьиз иһинээҕи түбүк эмиэ биллэ аҕааҕа. Ол да буоллар, төрөппүт оҕо этин-хаанын, өйүн-санаатын сайыннаран, оҕоһо үлэ булан, бэйэтин кытта тэннэ илдьэ сылдьан үлэлэтиэхтээх. Оҕо толору дьиз кэргэнгэ иитиллээхтээх. Билигин арааһы биллэ элбээтэ. Онон эдэр ыалларга өйдөһүүнү, тулуурдуу баҕарабыт. Олох араас уустуктарын бэйэ-бэйэни кытта өйөһөн, биир санааҕа кэлэн туоруулларыгар. Маны таһынан улууспут, нэһилиэкпит аатын өрө тутар, сайаҕас, ыраас майгылаах-сигилилээх, чэгиэн-чэбдик доруобуйалаах оҕолору иитэн таһааралларыгар баҕарабыт».

«Кыһыл көмүс сыбаайбаҕа» дизри бииргэ оҕоруу – кэргэнниилэр мындыр толкуйдара, олоҕо тулуурдара, бэйэ-бэйэни тапталлаһара, убаастаһаллара, өйдөһүүлэрэ буолар. Үбүлүүдээх сылларын бэллээтэбит Борисовтар дьиз кэргэн үлэлэринэн, олохторунан эдэр калыҥаҕа үтүө холбур буолаллар. Убаастаһылаах Семен Николаевич, Евдокия Афанасьевна, оҕолорут сизнэригит сылаас тапталларыгар бигэнен өссө да үһүнүк, дьоллоохтук оҕорорутугар баҕарабыт.



эппиэтинэстээх буоларга илпиттэр. Семен уонна Евдокия теһе да бочуоттаах сынньаланна олордоллор, куруутун тапталлаах сизнэрин бүүбөйдөһө, көрө-истэ сылдьаллар, сайынны оҕолорун кытта тэннэ оттуулар-мастыыллар, обурут, сир аһын өлгөмнүк хомуйаллар. Аны туран, быйыл «Дьизбэр олоҕор – дьиз кэргэн экономикатынан дьарыктан» улуустаагы пилотнай бырайыагынан икки сибинньэ оҕотун атыһылаан иитэллэр. Евдокия, Семен Борисовтар биһиги улууспут биир киһи туттар, ытыктыыр ыаллара буолаллар.

Бу орто дойдуга киһи саамай үрдүк анала – оҕо. Киһи оҕотунан, тулалыыр зыгэтинэн баай. Оҕо баар буоллаһына олох кизикэйэр, дьолунан туолар. Семен, Евдокия дьизлэрэ куруутун оҕолорун, сизнэрин, хос сизнэрин чуолчаарар сангаларынан, үөрүүтүнэн туолар. Семеннаах Евдокия оҕолорун, сизнэрин ситиһимлэринэн үөрэллэр, астыналлар.

Борисовтар эдэр ыалга баҕа санааларын тиздэллэр: «Урукку кэми кытары тэннээтээххэ, олох-дьаһах уларыйда. Дьиз иһинээҕи түбүк эмиэ биллэ аҕааҕа. Ол да буоллар, төрөппүт оҕо этин-хаанын, өйүн-санаатын сайыннаран, оҕоһо үлэ булан, бэйэтин кытта тэннэ илдьэ сылдьан үлэлэтиэхтээх. Оҕо толору дьиз кэргэнгэ иитиллээхтээх. Билигин арааһы биллэ элбээтэ. Онон эдэр ыалларга өйдөһүүнү, тулуурдуу баҕарабыт. Олох араас уустуктарын бэйэ-бэйэни кытта өйөһөн, биир санааҕа кэлэн туоруулларыгар. Маны таһынан улууспут, нэһилиэкпит аатын өрө тутар, сайаҕас, ыраас майгылаах-сигилилээх, чэгиэн-чэбдик доруобуйалаах оҕолору иитэн таһааралларыгар баҕарабыт».

«Кыһыл көмүс сыбаайбаҕа» дизри бииргэ оҕоруу – кэргэнниилэр мындыр толкуйдара, олоҕо тулуурдара, бэйэ-бэйэни тапталлаһара, убаастаһаллара, өйдөһүүлэрэ буолар. Үбүлүүдээх сылларын бэллээтэбит Борисовтар дьиз кэргэн үлэлэринэн, олохторунан эдэр калыҥаҕа үтүө холбур буолаллар. Убаастаһылаах Семен Николаевич, Евдокия Афанасьевна, оҕолорут сизнэригит сылаас тапталларыгар бигэнен өссө да үһүнүк, дьоллоохтук оҕорорутугар баҕарабыт.

Сыһаарыһыны бэлэмнээтэ Марфа ПЕТРОВА.



Семен уонна Евдокия «Холбос» тэрилтэтигэр (РАЙПО) үлэли сылдьан билсибиттэр. Евдокия Чурапчы нэһилиэгэр кинигэ маһаһыныгар атыһыһынан үлэлиир кэмигэр, эдэр суоллар уол Семен бу маһаһыныга табаар тизээр эбит. Семеннаах Евдокия сүрэхтэринэн себүлэһэн, харахтарынан хайбаһан, олунньу 4 күнүгэр 1970 сыллаахха ыал буолан, Борисовтар дизн дьиз кэргэн үөскээбит. Ол эрэн, эрдэ күһүн, балаһан ыйын 13 күнүгэр 1969 сыллаахха уруу кизэтин тэрийбиттэр. Улахан сыбаайбаҕа «Холбоско» бииргэ үлэлиир кэлиилээтэрэ, биир дойдулаахтара, чугас доботторо уонна аймахтара ыһырыллан сылдьыбыттар.

Борисовтар ыал буолан, аал уоту оттуһан, алаһа дьиз тэринэн, утуу-субуу үчүгэйкээн бизэс оҕону төрөтөн, кинилэргэ сылаас тапталларын инэрэн, сибакки курдук симээн, харыстаан, көрөн-истэн, үлэҕэ сыһыаран, сөптөөхтүк иитэн-таһааран, атахтарыгар туоруорбуттар. Билигин Евдокия уонна Семен 13 сизэн, 6 хос сизэн эйбэс эбэтэ, элэҕэ буолаллар.

Муус устар 4 күнүгэр 1970 сыллаахха күүтүүлээх бастакы оҕолоро-кыыстара Анна кун сириг көрөн, ийэ аҕа дьолун билбиттэр. Киһи оскуоланы ситиһимлээхтик бүтэрэн баран, төрөппүттэрин туйабын хатаран, кооперативнай техникумна үөрэнэ иирибит. Онтон төрөбүт Чурапчытыгар «Маарыкчаан» потребительской уопсастыбаҕа бурдук аһын астааччынан (лекарь) үлэли иириэр. Билигин Кэбээйигэ «Прогноз» ХЭТ-бэ үлэлиир. Анна – түөрт оҕо амарах ийэтэ, алта сизэн эйбэс эбэтэ.

Борисовтар иккис кыыстара Екатерина дьоллоох Дьокуускай куоракка оҕолор, урбаанныт. Оһуор аһынар сыаҕы тэрийэн үлэлэтэр. Кэргэннээх, биир



— КЭПСИЭХИЙН БАҒАРАБЫН —



Хортуолгүй омордуутун таһынан, кэлинги сылларга тэпилиссэтигэр обурсу, помидор, биэрэс, кабачок омордон кыһынныга хаһаанар, онтон сайынын оболорун уонна аймахтарын сибииһэй оборуот аһынан хаачыйар.

Кини сыл ахсын уонча ынабыныан, үт туттаран онон тус дохуоттанар. Ити — эттэххэ дөбөн буоллаба. Онтон дохуоту ылар тулугар күннэтэ күргүөмнээх үлэ-хамнас, түбүк-сэдьик эрэйиллэр эбээт. Дьэ манна, улахан уол Миша өрүүтүн илии-атах, күүс-көмө буолар. Миша номнуо улаатан, аҕатын кытта тэбис-тэннэ бары үлэбэ барытыгар сылдыар, сатаабата дьэн — суох.

Афанасий Тумуһахтаах Тамаба, урукута Үөттээх дьэн сиргэ сылын аайы түөрт гаа сириг оттуур. Мантан ортотунан сылын аайы 8 туонна оту ылаллар. Кытай тыраахтара, охсор, муньар тизиниһкалээхтэр. Эргэрдэр да, өрөмүөннүү-өрөмүөннүү туһана сылдыар эбит. Сайынны түбүктээх от үлэтигэр Афанасий бырааттара

бэлиэ. Көрүн эрэ, Афанасий омордубут хортуоскаларга эрээтинэн кэчигирэһэн кирээдэлэргэ үүннэхтэрэ тэнин, тупсабай тутуулаах тэпилиссэтигэр обурсулар кээкэлэһэн кэчигирэспиттэрэ кэрэтин, кизн-куон хотон иһэ ырааһын-сырдыгын, ыанньык ынахтара түүлэрэ — өнгөрө ырааһын!

Афанасий биллэн турар, сүрүн болҕомтотун, өйүн-санаатын, кутун-сүрүн барытын оболорун көрүүгэ-истиигэ уурар буоллаба. Кини оболоро барахсаттарга истин таптальын инэрэн, күннэтэ иитэн-үөрэтэн, такайан, дьонун дьон буолан тахсалларын тулугар бары кыһамньытын ууран, түбүк үөһүгэр сылдыар. Оболор этэннэ улааталларыгар Афанасий эдьийдэрэ Светлана Михайловна уонна Галина Михайловна күүс-көмө, өй-санаа буолаллар.

Улахан уол Миша номнуо уон алта сааһын туолан тохсус кылааһы, онтон кырачаан Айыына аҕыс сааһын туолан иккис кылааһы бүтүрдүлэр. Оболор дьонно-сэргэбэ үчүгэй сыһыаннаах, амарах мейгылаах, тупса талааннаах буола улааталлар.

Холобур, Миша ыларсымыан барда, үгүс күрэхтэһиилэргэ кыттан мизстэлэһэн, албэх мэтээллэрдээх уонна кубоктардаах. Кыра эрдэбиттэн «Көлүкчээт» үнкүү ансаамбылын чилиэнэ. Кэлэктибин кытта албэх сиргэ сылдыбыт. Москва уонна Санкт-Петербург куораттарга буолар сахалар ыһаахтарыгар тийэн үнкүүлээбитин, Миша астына кэпсиэр.

Онтон Айыына — иккис кылаас туйгун үөрэнээччитэ. Уһууаан саҕаттан араас таһымнаах аабылларга үөр-көтө, олус ситиһиилээхтик кыттар. 2018 сыллаахха хоту энээр нэһиликтэр уһууааннарын икки ардыларыгар ыһтыллыбыт «Далан аабылара» күрэххэ Гран-При хаһаайына буолбута. Маны тэнэ, Айыына сүүрүүнэн уонна атах ооньуутунан сөбүлээн дьарыктанар. Быыл ыһтыллыбыт илин энээр улуустарга алын сүһүөх оскуола үөрэнээччилэригэр ыһтыллыбыт күрэххэ, кини 60 мизтэрэбэ сүүрүүгэ бастакы мизстэ, оттон 200 мизтэрэбэ эмиэ бастакы мизстэ буолары ситиститэ.

Тыа сиригэр олохсуйан оморор, Мугудай нэһилиэгин биир төрүт олохтообо, удьуор мас ууһа Афанасий Михайлович Аммосов уонна кини дьиз кэргэнин туһунан кылгастык сэгэтэн сырдаттым.

Сайдам санаалаах Афанасий ыра санаатын кынат оностон, оболоро Мишалаах Айыына үөрэхтээх, үтүө дьон буола улааталларын туһугар, күннэтэ үлэтиир-хамсыыр, ураннык уһанар, сананы айар-тугар, сонуну тобулар, кэтэх хаһаайыстыбатын салгы сайынналар.

Парасковья ПОПОВА-ТУСКУЛААНА,
РФ уопсай үөрэхтээһинин бочуоттаах үлэһитэ, РФ суруналыыстарын сойууһун чилиэнэ.

Ыра санаатын кынат оностон...

«Дьизэбэр омор - дьиз кэргэн экономикатынан дьарыктан» дьэн Чуралчы улууһа нэһилиэнньэни өйүүр сыаллаах пилотнай бырагырааманы ылыммыта. Бу анал бырагыраамаба олобуран, тобус хайысханан анал тосхоллор толкуйданан, улууска кэтэх хаһаайыстыбалары өйүүргэ үлэ-хамнас тэриллэр. Бырагыраама сүрүн сыалынан үлэлээх буолууну өйөөһүн, нэһилиэнньэ дохуотун үрдэтиигэ, тыа хаһаайыстыбатын бородууктатын дьиз кэргэн бэйэтин кыабынан хааччынытыгар тирэх буолуу уо.д.а. хайысхалар. Холобур, Бырагыраама чэрчитинэн нэһилиэнньэбэ анаан Новосибирскай собуоттунан тэпилиссэлэри, сайаапка быһыытынан «Крупная белая Ландрас» боруода сибиинньэ оболорун, Нерюнгриттан анаан-минээн сымыыттыыр кууруссалары аҕалан нэһилиэнньэбэ тарбатыы үлэтэ ыһтыллыта дьонно-сэргэбэ үөрүүлээх сонун уонна күүтүүлээх түгэн буоллаба.

Бүгүн мин Мугудай нэһилиэгин төрүт олохтообо, икки оҕо аҕата, удьуор уус Афанасий Михайлович Аммосов кэтэх хаһаайыстыбатын хайдах тэриммитин, туох-ханнык дьарыктаабын уонна кини дьиз кэргэнин туһунан сэмэйдик сэгэтэн кэпсиэхпин баҕарабын.

Афанасий 1967 сыллаахха Мугудайга албэх оболоох Михаил Кононович уонна Анна Кирилловна Аммосовтар дьиз кэргэттэригэр алтыс обонон күн сириг көрбүтэ. Кини оҕо эрдэбиттэн дьиз ис —тас үлэтигэр тиритэн-хорутан, сайынын от-мас үлэтигэр буһан-хатан, бүгүрү үлэһит буола улааппыта. Сэбизскэй гармыһа кээкэтигэр этэннэ сулууспалаан кэлэн баран, сохуостар ыһыллыахтарыгар дьэри, сүөһү көрөөччүнэн үлэлээбитэ.

Дойдуга ыһылы-тобулуу кэмигэр эмискэ үлэтэ суох хаалан баран, быстах биригээдэ тэринэн тутуунан дьарыктаммыта. Бастаан дьыссаакка, онтон Мугудай учаастактаабы балыһатыгар хачыгаарынан үлэли да сылдыан, сайынын аймахтарын хомуйан, биригээдэ тэринэн, тутуунан дьарыгыраа.

Кини төрүт хаана тардан, сүөһүнэн дьарыгырыан, сүөһү —ас ииттэн баҕарарын билэн, улахан эдьийэ Светлана Михайловна, күтүөтэ Михаил Семенович Сысопятинар

2008 сыллаахха бастаан алта ньиэрэйи, онтон нөүгө сылыгар эбии түөрт ньиэрэйи бизрэллэр. Дьэ, мантан саҕалаан, эдэр киһи кэтэх хаһаайыстыбанан утумнаахтык дьарыктанан, сылын ахсын сүөһүтүн элбэтэр, хаһаайыстыбатын ханатар.

Бу кэмгэ, олобуг доборун Жанна Ивановна Барахсанованы көрсөн ыал буолаллар. Эдэр ыал сотору кыыс оболоноллор, кырачаан киһилэрин Айыына дьэн сүрэхтииллэр. Кыыстара балтараа эрэ саастаҕар ийэлэрэ Жанна соһуччу ыалдьан, олохтон туоруур. Афанасий кэргэнин уолун Мишаны уонна Айыынатын атахтарыгар туруорар туһуттан эр киһи күүстээх, модун санаатын ылынар.

Афанасий күннэтэ үлэлээн-хамсаан, оттоон-мастаан хаһаайыстыбатын кэнэтэр санааба кириэр. Ол курдук, 2018 сыллаахха 8x10 мизтэрэ кэннээх 25 сүөһү икпирэр хотонун туттарыыга бизнес-былааны суруйан, социальной куонкурууска кыттан, куонкуруу кыайан, Мугудай нэһилиэгин Граны ылар. Нэһилиэк сапалтатын өйөбүлүттэн эрчимирэн, кини анаардас сүөһүнэн эрэ буолбакка, улуус пилотнай бырагырааматын кемөтүнэн сибиинньэ ииттэр, ону тэнэ оборуот омордуутунан эмиэ дьарыктанар.

куораттан тахсан абырыыллар, төһүү күүс буолаллар. Бары биир биригээдэ буолан, от-мас үлэтин кыайаллар-хотоллор.

Афанасий аҕатын Мэхээлэни утумнаан удьуор уус. Кини тугу оноруохтаабын санаатыгар сымайдаан, уһундук толкуйдаан, ымпыгын-чымпыгын үөрэтэн баран, дьэ, үлэбэ ылсар уратылаах. Олус сатабыллаахтык туттар —хаптар, лобзыгынан дьэрэкээн ойуулары араастаан быһан-отон, оһуордаан-мандардаан таһаартыыр. Бииртэн биир хатыламат кэрэ оһууктар айыллан тахсаллар, киһи харабын үөрдэппэр, санаатын маньыталлар.

Ити курдук, Афанасий араас хаһаайыстыбаннай тутуулары, дьизлэри-уоттары, беседкалары тулпутун таһынан, албэх уратытык чочуллубут остуоллары, ополлостору, маллары-саллары уһанар.

«Оллуос сыбаайбаларга, үбүлүйдэргэ анаан ураннык уһаммыт араас быһыылаах ыгыктара, күөрэхтэрэ, дьэрэкээн ойуулаах эт кырбыыр дуоскаларга баччаанна дьэри харабы үөрдэппэр, үтүө-мааны кэмнэри санаталлар», — дииллэр Мугудай олохтоохторо.

Уус киһи уурбута-тулпута ала



Абабыт -- Саха хорсун саллаата

Биһиги абабыт Еремеев Иван Константинович түөрт төгүрүк сыл уоттаах сэриигэ сылдыбыта. Ол кэнниттэн сыл анаара урусхалы чөлүгэр түһэригэ. Выборг куоракка үлэлээбитэ. Онон кини, түөрт агаар сылы толору бэринилээхтик сулууспалаан, Ийэ дойдутун иннигэр ытык иэһин чизстээхтик толорбут саха саллаата буолар. Сэрииттэн “За отвагу”, “За боевые заслуги”, “За оборону Ленинграда”, “За победу над Германией” мэтээллэрдээх кэлбитэ.

Абабыт 1910 с. Амма улуунун Абаба нэһилигэр дьадаҥы ыалга күн сириҥ көрбүтэ. Уон абыс сааһыгар Чурапчы Хайахсытыттан Герасимовтар диэн ыал кыыстарын сүгүннэрэн ажалар. Бу, бастакы кэргэнэ, биир уол олононон баран, ыалдыан өлөр. Маайаттан Миитэрэй диэн уол хаалар. Онтон иккинчии Алаалпыйа Түрүтүөнэбэ диэн Абаба дьахтарын кэргэн ылар. Үс олонолор. 1938 сыллаахха «Комбайн» колхуоска киирэр уонна сэриигэ барыар диэри туох баар үлэбэ барытыгар көхтөөхтүк ылсан үлэллэр, сылгыһыттыр.

1941 сыллаах сайын “Кыһыл байыас” колхуос бэрэссэдээтэлин солбуйааччыта киһи, дойдутугар Амма Абабатыгар үрэх баһыгар оттуу сылдьан, бэбиэскэ тулпунт. «Охсубут олпут тэлгэммитинэн, бугулларбыт турбутунан хаалбыттара», - диэн аһыйара. Билигин Дьокуускайга Кыайы болуоссата турар сириттэн, оччотообуга өрүс бириимстэниттэн, атаарыллыбыттара. Хотун дьахтар ыныры, алгыс тылын истэн баран, баарсанан айанга туруммуттара.

Иркутскай уобаласка тиийбиттэр. Бастаан Мальта станцияба кинилэри икки-үс ый үөрөппиттэр. Онтон күһүөрү кыһын Читаттан Монголияба сулууспаба ыыппыттар. Ол кэнниттэн 1942 сыл санатыгар абабытын Москваба 127-с стрелковой полка бастакы батальонун бастакы стрелковой ротатыгар стрелогунан анаабыттар. Докумунугар илиинэн «127 к. бн. сп., 1 б-н, 1 с.р.» диэн сурулла сылдьар. Москва аннынаабы кыргыһыга байыас бастакы сүрэхтэнитин ааспыта. Онон тийээт, атабар бааһыран, Ленинград госпиталыгар эмтэнэ ытыллыбыта. Онон иккити эмтэммитэ. Бастаан утаа, ас-үөл мөлтөх буолан, ачыктааһын, быкка ыстарыы да баар эбит. Сорох саллааттар бинтиэкэлэрин санныларыгар уйан сүктэт ғына быстараллара диэн ахтара. Күннээби аһылыктара соробор биир ньуоска аһыйбыт халпыыста буспуга буолар эбит. «1942 сыл санатыгар Москва анныгар сэриигэ киллэрбиттэрэ. Сэлпит диэн – бинтиэкэ. Кэлин илии бүлүмүөтүн биэрбиттэрэ. Таһабаһа ыарахана бэрт этэ. Ол иһин мээна киһиэхэ биэрбэт этилэрэ. Эдэрбэр сн кыанар эбит буолабым буолуо», - диэн ахтыбыт.

Биһиги абабыт Ленинград обороонатыгар хорсундук сэриилэспитэ. Бастакы бааһырытын кэнниттэн Ленинград фронтун 129-ус гвардейскай стрелковой полкатын 45-ис стрелковой дивизиятын байыаһа буолар. Пулков үрдэлин ылар иһин удаһыннаах кириилэр тустарынан маннык ахтыбыта баар: «Үс сайыннаах кыһын икки өттүттэн элбэх сүтүктээх, кэтэһинэ сытан сэриилэһи буолбуга. Онон сытыйбыт-ымыйбыт

өлүк элбэбэ. Олору албаска таарыйдахха, “пуус» ғына тыаһаан баран хапсыйан хаалгаллара».

Кини ручной пулемёкка иккис нүөмэринэн сылдыбыт. Бастакы нүөмэр грузин эбит. Биир хотторуулаах киирсии кэнниттэн, бары кыргыллан, ол грузиныныын иккиэйх тыыннаах хаалбыттар. Киним уолуян өстөөхтөрү туһулуу-туһулуу мээна ытыалыыр диирэ. Буулдыабын харыстаа дии сатаабыт. Хотторбуттарын билэн, харанардабына, төттөрү сыыллан бэйэбит дьоммутугар тахсыахпыт диэн, сэнэрээт далби көппүт иннигэр хорбойбуттар. Доборо көбүрэттиэхпин бабардым диэбит. Сытан эрэ көбүрэтин диэбит аҕам. Ол икки ардыгар киһитэ өстөөх буулдыатыгар табыллан, үрдүгэр суулан түспүт. Эндэс ғынытыгар снайпер ытан түһэрбит. “Еремеев, помоги! Еремеев, помоги!” - диэн урут-үөһэ хатылаан баран, доборо сырдык тыына быстыбыт. Киһэ харанарбыт. Ньизмэстэр саналара адыас чугас кус-хаас тойугун курдук ньамалаһан иһиллибит. Хочулуок тыаһа танкынаабыт, кыайан-хотон үөрбүт дьон күлсүүтэ-үөрсүүтэ сүрдэммит. Аһаан эрэллэр диэн сэрийэн, оробуттан оронон тахсан, төттөрү сыыллыбыт. Сүрдээх киэн, нэлэмэн сыһыны түүүнү быһапластунскайдыы сыыллан, сыра бөбөнөн туораан, дьонугар чугаһыыр. Аны утары ытыалыы тоһуйаллар. “Сибэйии! Сибэйии!” - диэн хаһытаан, нэһиилэ тохтоппутум диэхтиирэ. Тийбитэ, дьоно бары өллүлэр диэн, “помяни” ғына олороллоро үһү. Мөһөөчүктээх малын сыһын үллэстэ охсон кэбиспиттэр. Онтуката да табаах, бөлпүрөөскэ зринэр кумаабы эбит. Эдэр хамандыыр нуучча уолун олус аһыйан кэпсэтэллэр этэ диирэ.

Сэриигэ өлүү-сүтүү элбэбэ. Абабыт ордук эдэр хамандыырдары аһыйара. Кинилэри эмиз эдрэкээн уопаттар солбуйан иһэллэрэ үһү. Өстөөх буулдыата биһиги абабытын тумнан ааспатаба. Оскуолка хатанытын аахпатахха, барыта сэттэ төгүл бааһыран, тыыннаах эргиллэн кэлбитэ. Атабар, илиитигэр, бүлгүнүгэр, кэннигэр, төбөтүгэр бааһыран, госпиталга хастыы да ый эмтэнэн тахсыталаабыта. Биирдэ хаарга умса сытан курдары ыттарбыт этэ. Буулдыа хоннобун аннынан киирэн баран, көхсүн харабынан тахсыбыт. Хата, тыын уорганын – тынатын, сиирэ таарыйан ааспыт. Нууччалар: “В рубашке родился”, - дэһэн үөрэллэр эбит. Нуучча кыргыттара, кутталларыттан ытаһа-ытаһа, бааспытын бэрэбээскилиир этилэр диэн соннуйара. Ол курдук, эмтэнэн үтүөрэ-үтүөрэ, сэриигэ киирэн иһэрэ.

Өстөөх чугуйан эрэрэ биллибитин кэннэ, абабыт полкатын Выборг куоракка ыыппыттара. Онон эмиз кытаанах хапсыһылар буолбуттара. Онтон Прибалтикаба тиийбиттэр. Эстонияны, Латвияны, Литваны өстөөхтөртөн босхолоур сэриигэ кыттыбыта. Эстонияба Тарту куорат аннынан өстөөх бөбөргөтүнүүтүн тобо түһүүгэ хорсунун көрдөрбүтүн иһин, “За отвагу” мэтээлинэн набаарадаламмыта. Прибалтикаба биирдэ дьоно ньизмэс легковой массыынатын гранатанан бырабаттаан тохтоппуттар. Саба сырсан киирбиттэр да, биир кинини оруу тардан таһаарбыттара –

генерал буолан биэрбит. Саба түһэн ньэһинийэн эрдэхтиринэ, ньизмэс таанкалара сүүрдэн киирбиттэр. Биһизиннэрэ, генералларын тизммитинэн, атахха биллэрбиттэр.

Биирдэ сэриилээх киинэни көрөн баран: “Абаа, ити сэриигэ ытыалыы-ытыалыы өстөөххө утары сүүрэллэр дии. Онон өлөн хаалыам диэн куттанааччыгын дуу?», - диэн ыйыппытым. Онуоҕа кини: “Ону саныыр кэлиэ дуо? Сирэйин дьыт курдук буолан баран сүүрэн иһэбин. Тыа быһыһынан бардахха, буулдыа түһэн мас хатырыктыын тырыһыкка курдук ыһыллара”, - диэбитэ. Бастаан утаа сэнэрээт тыаһа-ууһа суох олох кинини көрбүтүнэн иһэр курдук буолара үһү. Онтуката олох атын сиргэ тийэн түһэр эбит. Ону кэлин уолутуран, билэн баран, аахайбат буолбут. «Сорох саллааттар сэриигэ харахтарын уота умуллан, имнэрэ көбөрөн киирэллэрэ. Онуктар, кырдык, тыыннаах эргиллибэт этилэр. Бастакы буулдыа аһылыга буолаллара. Бэйэм чааһым, өлүөм-тиллиэм диэн толкуйдуу сатаабат этим”, - диэн ахтыбыта баар.

Хамандыыра абабытын кыраттан ымыттыбат сахалыы дьэбир майгытын, кыанарын, сылбырбатын, сөптөөх быһаарыныны түргэнник ылына охсорун иһин хайгыыра, атыттарга холобор туруорара үһү. Куруутун: “Еремеев үөрбэ суобун кыһылаах, үчүгэй хамандыыр буолуон этэ”, - диир эбит.

“Иккилии хонук өндөйбөккө, уулаах окуопаба сытарбыт, синилэбит тэллэбэ муустаах ууга хам тонон хаалбыт буолара”, - диэн кэпсиирэ. Сэрии быһыһыгар түгэн көһүннэбинэ, баанньыктаталлар, ыраас таһаһы таньынараллар уонна соробор арыгы иһэрдэллэр үһү. Ону кини санаабытын чэлчэтэ сатыыллара эбитэ буолуо диэн быһаарааччы.

Абабыт кыайы өрөгөйүн Балтикаба көрсүбүтэ. Сэриигэ сылдыбытын туһунан саамай чабылхай, умнуллубат өйдөбүлэ – 1945с. от ыйын 8 күнүгэр буолбут Ленинградтаабы Кыайы параата этэ. Кыайы буолбутун кэнниттэн Выборг куоракка кэлэн тохтообуттар. Кыайы параатыгар хоруопкунан хаамыыга кыттар дьону сүүмэрдээһин, бэлэмнээһин саҕаламмыт. Ленинград таһыгар Токсово бөһүөлөккэ балаакканын түһэ сытан бэлэмнэммиттэр. Тотохана аһаппыттар, сынһаппыттар. “Кыайылаах, аармыйа сирэйэ көстүөхтээх, өрөйүг-чөрөйүг”, - дииллэр эбит. Салпыкыларын тилбэ туллан, сиргэ хаалыар диэри күүскэ тинилэхтээн хаамаллара үһү. Уон эрээтинэн хаамарга бэлэмнэммиттэр. Дьиннээх хаамыларыгар алта эрээт буолбут. «Ленинградка хаамыбыт былааннаммыт курдук табыллыбатаба. Киһи биир тэнник хаамыах курдук буолбатах этэ. Икки өттүбүтүттэн олохтоохтор ытаһа-ытаһа саба сырсан киирбиттэрэ. Саллааттары анаар кырытыттан кууһуу, сыллааһын-уурааһын, илии тутуһуу. “Норуот эһиннээбэ диэбиппит, дьон тыыннаах эбиттэр, дьыа-уот, хаһаайыстыба баар, хаһаайыныы хаалыг”, - диэхчилэр элбэхтэр этэ. Уонна биһиэхэ ким туох кыахтаабынан тараах, быысапкалаах былаат, табах хаата, буханка бэлэх туттарбыттара. Мизэх биир билээгэлээх арыгыны хоонньубар уклуттара. Ону көрөн, доботторум: “Саамай үчүгэй бэлэх

– Еремеев бэлэбэ!” - дии-дии күлсүбүттэрэ. «Ону табаарыспыныы бөүмнээн испиллит», - диэн ахтара.

Абабыт 1945 с. ахсынньытыгар демобилизацияланан кэлбитэ. Ахсынньы 31 күнүгэр Майаһы кэлэн военкомака учуокка турбуга Тохсунньу 6 күнүгэр ахтар-саныы Абабатыгар үктэммитэ. Абабыт колхуос бары үлэтигэр күүһү харыстаммакка, дьаныардаахты ылсан үлэлээбитэ. Ахтуну бригадыириэ этэ. Сатабыллаах дьаһаллаах буолан, 1947 с. “Комбайн” колхуоска бэрэссэдээтэлинэн анаммыта. Онон улахан быстарыы тахсыбытыгар, өрүһүэйэри, дьонно биир дьүүкэрбит бизни өлөрөн сизлпит, бурдук атаһын түкэлпит. Ол буруйугар сууттанан, күлүүс хаайытыгар ууруллан баран, адвокат сатабылынан быһааммыта. Сайыныгар от-бурдук өлгөмнүү үүнэн, 1947 с. алтынны 17 күнүттэн Аба дойдуну сэриитин инбэлиит буйуттарыгар аналлаах пуонданы тэрийбиттэрэ. Онон 500 кг. бурдук 10 кг. арыы, 25 кг. эт уонна 50 л. үү бэриллибит. Оччолорго бу –улахан көмө этэ. Сотору буолаат, кэргэн Алаалпыйа олононон диэн өлөр. Икки ололоох огдообо хаалан баран кэлин биһиги ийэбитин, суруйааччы С.С. Яковлев-Эридик Эристиин төрөппүт кыһыһын Валентина Семеновна Яковлеваны кэргэн ылар. Аны улаалпыт уола Миитэрэй кэргэннин улуу-субуу олохтоо күрэммиттэрэ. Эр сүрэхтээх абабыт барахсан олох араас охсуутун уйан, олоххо дьулуһууга күүстээх этэ. “Кыһыл сэриитит” колхуоска старшай сылгыһыт, пиэрмэ старшайа, хонну биригэдыириэ, звеновод быһыытынан үлэлээбитэ. Дьоммут сааһырыыларын саҕана, ийэбит дойдутугар Чурапчыга кэлэн олохсуйбулпунт. Ийэлээх абабыт бэйэлэрин сэттэ олопорун таһынан тулаайах хаалбыт сиэннэрин улаатыннарбыттара, уоплаах кыыс оҕону итэн, атахтарыгар туруорбуттара. Ийэбит ыарытылар буолан, абабыт дьыа-уот дьаһалын, олох түбүгүн барытын бэйэтин санныгар сүктүтэ. Ийэбитин оҕо курдук бүүбэйдээн көрбүтэ харайбыта. Ону абабыт эйэлбэ кэмнэ онорбут хорсун быһыытынан абабыт.

Абабыт Иван Константинович Еремеев коммунистическай үлэ удаарыныыга, Амма улуунун Бочуоттаах стахановеһа этэ. “Бочуоттаах холкуоһунньук”, “Абаба нэһилигин Бочуоттаах олохтооҕо” ааты ылбыта. Колхознай тутуу бэтэрээнэ буолбуга. Кини кытаанах санаатынан, айылбаттан бэриллибит күүһүнэн-кыабынан уонна биһиги төрүүр быабыт тардан, сэрииттэн тыыннаах эргиллэн кэлбитэ. Отут сиэннээн, сүүрбэ икки хос сиэннээн, хос-хос сиэннэрин көрөн, 94 сааһыгар диэри олорбуга. Саха саллаат абабыт барахсан хорсун олобун кэриэстээн, төрөппүттэрбит амарах алыстарын кынат онгостон, биһиги күн бүгүн үзүлүбүт-хамсыыбыт, айабыт-тутабыт, үтүөбэ дьулуһабыт.

Сардана Ивановна ЕРЕМЕЕВА, кыһа, СӨ үөрэбириитин туйгуна, РФ уопсай үөрэхтээһинин Бочуоттаах үлэһитэ.



ПЛАНОВАЯ ГОСПИТАЛИЗАЦИЯ



В ПЕРИОД ЭПИДЕМИИ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ В РАМКАХ ОМС

ПОРЯДОК ПЛАНОВОЙ ГОСПИТАЛИЗАЦИИ

в медицинские организации, оказывающие специализированную, в т.ч. высокотехнологичную помощь, в условиях сохранения рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19, осуществляется по следующим алгоритмам:



Догоспитальный этап

Проведение не ранее чем за 7 дней до поступления лабораторного исследования биоматериала пациента (мазок из носа- и ротоглотки) на наличие COVID-19 (методом амплификации нуклеиновых кислот - ПЦР)



Во время госпитализации

- Прием-осмотр врачом-терапевтом (для детей - врач-педиатром)
- Бесконтактная термометрия (измерение температуры тела)
- Пульсоксиметрия (замер насыщения крови кислородом)



При наличии медпоказаний:

- Рентгенография или компьютерная томография легких
- Лабораторное исследование биоматериала пациента (мазок из носа- и ротоглотки) на наличие COVID-19 (допускается применение экспресс-тестов)



Проведение лабораторного исследования на наличие COVID-19 выполняется за счет средств ОМС!

ГОСПИТАЛИЗАЦИЯ ПРИ COVID-19



Госпитализация пациентов осуществляется:

- при температуре 38,5°C в течение 3 дней;
- при насыщении крови кислородом < 95%;
- при признаках пневмонии с распространенностью изменений в обоих легких более 25% (при наличии результатов КТ).



Также госпитализации подлежат пациенты:

- старше 65 лет;
- имеющие хронические тяжелые заболевания (артериальная гипертензия, хроническая сердечная недостаточность, онкологические заболевания, сахарный диабет, иммунодефицитные состояния и пр.);
- пациенты, проживающие в общежитии, многонаселенной квартире, с лицами старше 65 лет или входящими в группу риска.



Дети до 18 лет госпитализируются при:

- T > 39,0°C в день обращения или T > 38°C в течение 5 дней и больше;
- при насыщении крови кислородом < 95%;
- дыхательной недостаточности, тахикардии, одышке, эпизодах апноэ и пр.;
- наличии тяжелых фоновых заболеваний (иммунодефицитное состояние, онкологические заболевания, болезни с нарушениями системы свертывания крови, пороки и заболевания сердца, легких; сахарный диабет, ожирение и пр.);
- невозможности изоляции при проживании с лицами, относящимися к группе риска отсутствия условий для лечения на дому или гарантий выполнения рекомендаций.

Түөкүннэртэн сэрэнин!

Билинни олох сиэринэн түөкүннэр, дьону албынныыр сылтан, араас сана ньымалары тобулаллар. Ол курдук, аан дойду үрдүнэн тарбаммыт "COVID-19" дьан тиэмэтин киэнник туттар буоллулар. Онуоха түөкүннэр тустаах киһиэхэ эрийэн араас өнөнү онороппорун туһунан кэпсэхтэрин сөп. Холбоор, кирэдьиити төлөөһүн болдьобун көһөрөн бизири пособиелары, компетенциялары оноруу, авиабилеттэннөрүү, волонтерство туһунан, уонна да атыт тустаах киһи кыһалбатыгар сөп түбэһиннэрэн, киһиэхэ ылыннарарыпаахтык кэпсэхтэрин сөп.

Манньык түгэннэ түбэспит буоллахпытна, тус банковскай каартабыт дааннайын, паролун хаһан да этимэн. Эбэтэр СМС нөҕүө төлөбүрү оноруу туһунан ийитиннэри кэллэбинэ, онно эпписти ытытман.

Р.Е.АДАМОВ,

РФ ИДьМ Чурапчы улууһугар отделын участковой боломуочунайа, полиция капитана.

ЭБЭРӨДЛУУБУУГА!



Тапталлаах кэргэммин, күн күбэй ийэбитин, эйбэс эбэбитин, үлэ бэтэрээни, Чурапчы нэһилиэгин олохтообун **Клара Дмитриевна КОРКИНАНЫ** төрөөбүт күнгүнэн, үбүтүөбүөнэн итиштик-истиһник эбэрдэлиибит!

Эн истин сыһыанын, сэмэй майың, амарах дууһаң, дьонго эйбэс сыһыаның биһиэхэ барыбытыгар холбоор буолар. Биһиги туслутуугар ахсаабат кыһамныың, үтүө санааң иһин махталбытын тиздэббит.

Таптыыр киһибитигэр доруобуйаны, биһиги тапталбытыгар уйдаран, дьон-сэргэ махталынан ууттанан, өссө да улуунук, дьоллоохтук олар дин алыгыстытын аныктыбыт.

Эбэрдэни кытта кэргэнин, оҕолорун, кийиһин, күтүөттэрин, сиэннэрин.

— КӨР-СЭРГЭЭ —

НВК САХА

«Саха» НКИХ ханаалын от ыйын 6-12 күнүнээҕи бырагыраамата

НВК САХА

От ыйын 6 күнэ Бэнидиэнньик	От ыйын 7 күнэ оптуорунньук	От ыйын 8 күнэ сэрэдэ	От ыйын 9 күнэ чэппиэр	От ыйын 10 күнэ бэтиинсэ	От ыйын 11 күнэ субуота	От ыйын 12 күнэ баскыһыанньа
06:00 - ТЭТИМ РАДИО 07:00 - САҢА КҮН- НОВЫЙ ДЕНЬ 6+ 08:00 - САҢА КҮН- НОВЫЙ ДЕНЬ 6+ 09:00 - ОБУРУОЧЧУТ 12+ 09:30 - Кап, олоп, сэһэргэһиз 12+ 10:30 - Мультифильмы 6+ 10:45 - Бастын клип 6+ 11:00 - ВЕЧЕРНИЙ ЭФИР 12:00 - Новости 12+ 12:15 - ГОТОВИМ ВКУСНО-75 12+ 12:30 - Кыайыы-75 12+ 13:00 - Аал-луук мас. 12+ 13:30 - Саха Сирэ-Якутия 13:45 - Актуальное интервью 12+ 14:00 - КЭРЭ КИСТЭЛЭН'Э 12+ 15:00 - Новости 12+ 15:15 - Сэһэн сирэ 12+ 16:00 - ИДЭБИҢ ТАБА ТАЛ 6+ 16:15 - ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА 6+ 16:45 - ФОНД ПАМЯТИ 17:00 - ТЭТИМ РАДИО 18:00 - Новости 12+ 18:15 - Актуальное интервью 12+ 18:30 - Золотой фонд 12+ 19:00 - Новости 12+ 19:15 - ВЕЧЕРНИЙ ЭФИР 20:15 - Дойдум дьоно 12+ 20:30 - «Саха Сирэ» информационная программа 12+ 21:00 - Т.О.К. 12+ 22:00 - ОБУРУОЧЧУТ 12+	22:30 - Новости 12+ 23:00 - ФЕРМА КЫРҒЫТТАРА 12+ 06:00 - ТЭТИМ РАДИО 07:00 - САҢА КҮН- НОВЫЙ ДЕНЬ 6+ 08:00 - САҢА КҮН- НОВЫЙ ДЕНЬ 6+ 09:00 - ОБУРУОЧЧУТ 12+ 09:30 - Чэһиэн-чэбдик буолуобун 12+ 10:30 - Мультифильмы 6+ 10:45 - Бастын клип 6+ 11:00 - ВЕЧЕРНИЙ ЭФИР 12:00 - Новости 12+ 12:15 - ГОТОВИМ ВКУСНО-75 12+ 12:30 - Кыайыы-75 12+ 13:00 - Аал-луук мас. 12+ 13:30 - Саха Сирэ-Якутия 13:45 - Актуальное интервью 12+ 14:00 - ГОРОД ЖЕНЩИН 15:00 - Новости 12+ 15:15 - Сэһэн сирэ 12+ 16:00 - ИДЭБИҢ ТАБА ТАЛ 6+ 16:15 - ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА 6+ 16:45 - ФОНД ПАМЯТИ 17:00 - ТЭТИМ РАДИО 18:00 - Новости 12+ 18:15 - Актуальное интервью 12+ 18:30 - Золотой фонд 12+ 19:00 - Новости 12+ 19:15 - САРДААНА 12+ 20:00 - Дьобур 6+ 20:15 - Дойдум дьоно 12+ 20:30 - «Саха Сирэ»	информационная программа 12+ 21:00 - Т.О.К. 12+ 22:00 - ОБУРУОЧЧУТ 12+ 22:30 - Новости 12+ 23:00 - ФЕРМА КЫРҒЫТТАРА 12+ 06:00 - ТЭТИМ РАДИО 07:00 - САҢА КҮН- НОВЫЙ ДЕНЬ 6+ 08:00 - САҢА КҮН- НОВЫЙ ДЕНЬ 6+ 09:00 - ОБУРУОЧЧУТ 12+ 09:30 - Кап, олоп, сэһэргэһиз 12+ 10:30 - Мультифильмы 6+ 10:45 - Бастын клип 6+ 11:00 - САРДААНА 12+ 11:45 - Дьобур 6+ 12:00 - Новости 12+ 12:15 - ГОТОВИМ ВКУСНО-75 12+ 12:30 - Кыайыы-75 12+ 13:00 - Аал-луук мас. 12+ 13:30 - Саха Сирэ-Якутия 13:45 - Актуальное интервью 12+ 14:00 - КЭРЭ КИСТЭЛЭН'Э 12+ 15:00 - Новости 12+ 15:15 - Сэһэн сирэ 12+ 16:00 - ИДЭБИҢ ТАБА ТАЛ 6+ 16:15 - ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА 6+ 16:45 - ФОНД ПАМЯТИ 17:00 - ТЭТИМ РАДИО 18:00 - Новости 12+ 18:15 - Актуальное интервью 12+	18:30 - Золотой фонд 12+ 19:00 - Новости 12+ 19:15 - ВЕЧЕРНИЙ ЭФИР 20:15 - Дойдум дьоно 12+ 20:30 - «Саха Сирэ» информационная программа 12+ 21:00 - Т.О.К. 12+ 22:00 - ОБУРУОЧЧУТ 12+ 22:30 - Новости 12+ 23:00 - ФЕРМА КЫРҒЫТТАРА 12+ 06:00 - ТЭТИМ РАДИО 07:00 - САҢА КҮН- НОВЫЙ ДЕНЬ 6+ 08:00 - САҢА КҮН- НОВЫЙ ДЕНЬ 6+ 09:00 - ОБУРУОЧЧУТ 12+ 09:30 - Чэһиэн-чэбдик буолуобун 12+ 10:30 - Мультифильмы 6+ 10:45 - Бастын клип 6+ 11:00 - ВЕЧЕРНИЙ ЭФИР 12:00 - Новости 12+ 12:15 - ГОТОВИМ ВКУСНО-75 12+ 12:30 - Кыайыы-75 12+ 13:00 - Аал-луук мас. 12+ 13:30 - Саха Сирэ-Якутия 13:45 - Актуальное интервью 12+ 14:00 - ГОРОД ЖЕНЩИН 15:00 - Новости 12+ 15:15 - Сэһэн сирэ 12+ 16:00 - ИДЭБИҢ ТАБА ТАЛ 6+ 16:15 - ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА 6+ 16:45 - ФОНД ПАМЯТИ 17:00 - ТЭТИМ РАДИО	18:00 - Новости 12+ 18:15 - Актуальное интервью 12+ 18:30 - Золотой фонд 12+ 19:00 - Новости 12+ 19:15 - Хранители времени 12+ 19:45 - Охота и рыбалка 20:15 - Дойдум дьоно 12+ 20:30 - «Саха Сирэ» информационная программа 12+ 21:00 - Т.О.К. 12+ 22:00 - ОБУРУОЧЧУТ 12+ 22:30 - Новости 12+ 23:00 - ФЕРМА КЫРҒЫТТАРА 12+ 06:00 - ТЭТИМ РАДИО 07:00 - САҢА КҮН- НОВЫЙ ДЕНЬ 6+ 08:00 - САҢА КҮН- НОВЫЙ ДЕНЬ 6+ 09:00 - ОБУРУОЧЧУТ 12+ 09:30 - Кап, олоп, сэһэргэһиз 12+ 10:30 - Мультифильмы 6+ 10:45 - Бастын клип 6+ 11:00 - Хранители времени 12+ 11:30 - Охота и рыбалка 12:00 - Новости 12+ 12:15 - ГОТОВИМ ВКУСНО-75 12+ 12:30 - Кыайыы-75 12+ 13:00 - Аал-луук мас. 12+ 13:30 - Саха Сирэ-Якутия 13:45 - Актуальное интервью 12+ 14:00 - КЭРЭ КИСТЭЛЭН'Э 12+	15:00 - Новости 12+ 15:15 - Сэһэн сирэ 12+ 16:00 - ИДЭБИҢ ТАБА ТАЛ 6+ 16:15 - ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА 6+ 16:45 - ФОНД ПАМЯТИ 17:00 - ТЭТИМ РАДИО 18:00 - Новости 12+ 18:15 - Актуальное интервью 12+ 18:30 - Золотой фонд 12+ 19:00 - Новости 12+ 19:15 - ВЕЧЕРНИЙ ЭФИР 20:15 - Дойдум дьоно 12+ 20:30 - «Саха Сирэ» информационная программа 12+ 21:00 - Т.О.К. 12+ 22:00 - ОБУРУОЧЧУТ 12+ 22:30 - Новости 12+ 23:00 - ФЕРМА КЫРҒЫТТАРА 12+ 06:00 - ТЭТИМ РАДИО 07:00 - Саха итэ5элэ 12+ 07:30 - Гезан 12+ 08:00 - Кап, олоп, сэһэргэһиз 12+ 09:00 - Дойдум дьоно 12+ 09:15 - Истин илдьит 6+ 10:00 - ЭН-СУЛУСКУН 12+ 12:00 - Новости 12+ 12:15 - Ис сурахтан 12+ 13:30 - Новости 12+ 13:45 - Я - МОЛОДОЙ 12+ 14:30 - Хранители времени 12+ 15:00 - Новости 12+ 15:15 - Сэһэн сирэ 12+ 16:00 - ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА 6+ 16:45 - Тьыһнаах доруоон 17:30 - Саха итэ5элэ 12+ 18:00 - Новости 12+ 18:15 - Истин илдьит 6+ 19:00 - Новости 12+ 19:15 - Клевая рыбака 12+ 19:45 - Охота и рыбалка 12+ 20:15 - ТВ СПОРТ 12+ 22:15 - Кэһиэр 6+	22:30 - Новости 12+ 23:00 - ФЕРМА КЫРҒЫТТАРА 12+ 06:00 - ТЭТИМ РАДИО 07:00 - Простые истины 07:30 - Гезан 12+ 08:00 - Чэһиэн буол 12+ 09:00 - Дойдум дьоно 12+ 09:15 - Истин илдьит 6+ 10:00 - УНКУУПЭЭ 12+ 12:00 - Новости 12+ 12:15 - Ис сурахтан 12+ 13:30 - Новости 12+ 13:45 - Я - МОЛОДОЙ 12+ 14:30 - Хранители времени 12+ 15:00 - Новости 12+ 15:15 - Сэһэн сирэ 12+ 16:00 - ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА 6+ 16:45 - Тьыһнаах доруоон 17:30 - Саха итэ5элэ 12+ 18:00 - Новости 12+ 18:15 - Истин илдьит 6+ 19:00 - Новости 12+ 19:15 - Клевая рыбака 12+ 19:45 - Охота и рыбалка 12+ 20:15 - ТВ СПОРТ 12+ 22:15 - Кэһиэр 6+

Муниципальное образование «Чурагчинский улус (район)» Республики Саха (Якутия)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 136

с.Чурапча от 30 июня 2020 г

О преysкуранте цен (тарифы) на заготовку и вывозку дров-швырка

На основании закона Республики Саха (Якутия) от 15.06.2005 года 246-3 № 499-III «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Республики Саха (Якутия) отдельными государственными полномочиями по государственному регулированию цен (тарифов)», постановляю:

1. Утвердить на территории муниципального образования Чурагчинский улус (район) Республики Саха (Якутия) преysкурант цен (тарифов) на заготовку и вывозку дров-швырка для населения, согласно приложению № 1.

2. Утвердить на территории муниципального образования Чурагчинский улус (район) Республики Саха (Якутия) нормативы вывозки древесины в плотных кубических метрах, согласно приложению № 2.

3. Преysкурант цен (тарифы), установленные в приложении № 1 настоящего постановления, действует со дня опубликования и по 30 июня 2021 года.

4. Опубликовать настоящее постановление в АУ РИО «Сана олох» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Чурагчинский улус (район)».

5. Считать утратившим силу постановление МО «Чурагчинский улус (район) РС(Я) № 201 от 25.06.2019 года.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы по экономике и инновациям МО «Чурагчинский улус (район)» РС(Я) Егорова А.Г.

Глава МО А.Т. Ноговицын.

Приложение № 1 к Постановлению МО «Чурагчинский улус (район)» от 30 июня 2020 г. № 136 «Чурагчинский улус (район)» от 30 июня 2020 г. № 136 (в рублях копейках)

Table with columns: Расстояние, Ед.изм., Заготовка, Погрузочно-разгрузочные работы, Вывозка ЛТЗ, МТЗ, Заготовка с вывозкой, Заготовка с вывозкой (С НДС) ЛТЗ, МТЗ, Вывозка, Погрузочно-разгрузочные работы, Вывозка ЛТЗ, МТЗ, Заготовка с вывозкой ЛТЗ, МТЗ.

Table with columns: Вид.изм., Автотранспорт, Трактор, Вывозка дров Прицепы, Усредненный тип дорог, Хлыстовая вывозка, Усредненный тип дорог.

БИЛДЭРИИ/ОБЪЯВЛЕНИЕ. Срочный ремонт швейных машин всех видов: ручных, электрических. Тел.: 89248766915, 89644189589.

Муниципальное образование «Чурагчинский улус (район)» Республики Саха (Якутия) ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 137

с.Чурапча от 30 июня 2020 г О внесении изменений в постановление МО «Чурагчинский улус (район)» от 25 июня 2019 года № 202 «О преysкуранте цен (тарифы) на каменный уголь»

На основании закона Республики Саха (Якутия) от 15.06.2005 года 246-3 № 499-III «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Республики Саха (Якутия) отдельными государственными полномочиями по государственному регулированию цен (тарифов)», постановляю:

1. Внести следующие изменения в пункте 2 в постановлении МО Чурагчинский улус (район) от 25 июня 2019 года № 202 «О преysкуранте цен (тарифы) на каменный уголь»;

1.1. В пункте 2 преysкурант (тарифы), установленные в приложении № 1 настоящего постановления, действует со дня опубликования и по 30 июня 2020 года, заменить на преysкурант (тарифы), установленные в приложении № 1 настоящего постановления, действует со дня опубликования и по 30 июня 2021 года.

2. Опубликовать настоящее постановление в АУ РИО «Сана олох» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Чурагчинский улус (район)».

3. Настоящее постановление вступает в силу в установленном порядке.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы по экономике и инновациям МО «Чурагчинский улус (район)» РС(Я) Егорова А.Г.

Глава МО А.Т. Ноговицын.

— КЭРИЭСТЭБИЛ —

Мин кэргэмминэн Кирилл Кирилловичтын 1984 с. ыал буолбуппут. Ики оҕону төрөтөн, үөрөттөрөн, ыал сизинэн бырбааччы олорон кэлбиппит.

Быдан дьылларга быраһаай...



Кэргэним кыыс сиэннэнэн, эһэ дэтэр дьолун билбитэ. Аҕабыт ыллырын себулуурэ, үгүэйдик ыллыыр да этэ. Кулупка кэнсирдэрэ көрдөстөхтөрүнэ быһа тыммата. Киһи быһытынан сыйыары сымнаҕас, кизин көбүстээх, судургу майгылаах этэ. Уһун күнү маҕды, сытан ылбака, өрүү оһу-маны оноро, түбүгүрэ сылдьааччы. Оҕо сааһыгар татым олобу билбит буолан наһаа харыстанһыан этэ. Эргэни-урбаны бырабаары тыһааха, хааллартаран, хайаан да икис тыһаанан туһаба таһаарара. Тизикиниэбэ олус састаҕас этэ. Эдэригэр харчытын мунһан 1980 сыллааха "Восход" матасыйкыл ылыммыта, ону олобун тиһэх күнүрүгэр диэри сүүрүтэ.

өрөмүөнүүрэ, этэрбэс да улларара, ыраалаан уһанара, дуобаттыыра. Айылҕаба сылдыарын наһаа себулуурэ. Оҕолоро кыра эрдэхтэринэ, айылҕаба батыһыннара сылдыара, онтон кэлин сиэнин илдьэ сылдьааччы. Сир астыыллара, оттууллара. Эбии тыһаары сүһү итэрбит. Ол эрэри ыарыттыар буолан, хаһан да элбэх сүһүнү тутпат этибит.

Тапталлаах кэргэним, аҕабыт, эһэбит биһиги сүрэхлтигэр өрүү тыһааннах буолуоҕа. Олоххо дьулуурэ, дьобурэ, сатабыла сырдык өйдөбүл буолан куруутун өйдүү-саныы сылдьааччыт.

Төрөөбүт Мындабаайын буора эйиэхэ сылаас суорбаң, сымнаҕас тэллэх буоллун, уһун уугар сымнаҕастык утуй, быдан дьылларга быраһаай, күндү кэргэним, тапталлаах аҕабыт, эһэбит Кирилл Кириллович...

Кэргэнэ, оҕолоро, сиэнэ.

Күндү тапталлаах, мааны уолбут, бырааппыт, убайыт, сиэммит, Мугудай нэһилиэгин олохтооҕо **МОХНАЧЕВСКАЯ Иван Васильевич** соһумардык олохтон туораабытын аймах билэ дьонугар дириңник курутууан туран иһитиннэрбит.

Тапталлаах ытыктыыр кэргэним, аҕабыт, Сылан нэһилиэгин олохтооҕо

ЗАХАРОВ Иван Александрович

ыараханньык ылдыан бу дьыл бэс ыйын 28 күнүгэр олохтон туораабытын чугас дьонугар, табаарыстарыгар дириңник курутууан туран иһитиннэрбит.

Кэргэнэ, уопаттара, кыһына.

Кутурбаннарын тирдэллэр:

Ытыктыыр күтөөттэрэ, Сылан нэһилиэгин ОДьОХ үлэһитэ Захаров Иван Александрович ыараханньык ылдыан олохтон туораабытынан, кыыстарыгар, балтыларыгар Сардана Григорьевнаҕа, сиэнэригэр, биригэ төрөөбүттэригэр эһэлэрэ Григорий Иванович, Монастыреват дьэ кэргэттэрэ.

Күндү күтүөтэ, тапталлаах кэргэнэ, амарах аҕалара, ОДьОХ үлэһитэ, Чурапчы улуутун Сылан нэһилиэгин олохтооҕо Захаров Иван Александрович уһун, ыарахан ыарыһтан олохтон туораабытынан, ытыктыыр убайдарыгар, үлэ тыһып бэтэрсэннэр Григорий Иванович Монастырева, балтыларыгар, эдьийдэригэр, уһуйуан итээччилэригэр Сардана Григорьевна Захароваҕа, сиэннэригэр, оҕолоругар Дьокуускайтан А.И. Монастырева, О.М. Монастырева, Ж.А., А.В. Монастыреват, В.Д. Абрамова, Муома Хонууттан С.Д. Софронова, И.Д. Спелцов, кинилэр дьиз кэргэттэрэ.

Сылан нэһилиэгин олохтооҕо, күтөөттэрэ Захаров Иван Александрович эдэр сааһыгар уһун, ыарахан ыарыһтан олохтон туораабытынан, кэргэнигэр Сардана Григорьевнаҕа, оҕолоругар, чугас дьонугар Чурапчытан, Дьокуускай куораттан, Сылантан бары «Тойтоон» аймах.

Төрөппүттэрэ, биригэ төрөөбүттэрэ, аймахтара. Кутурбаннарын тирдэллэр: Мугудай нэһилиэгин бастын ыччата, маска, тииригэ талааннаах удьуор уус Мохначевский Иван Васильевич эдэр сааһыгар соһучу олохтон туораабытынан, төрөппүттэригэр Анна Гаврильевнаҕа, Василий Андреевичка, биригэ төрөөбүттэригэр, бары аймахтарыгар Мугудай нэһилиэгин дьаһалтата, дьокуутааттарын сэбиэтэ, балыһа кэлэктиибэ, бэтэрсэннэр түмсүүлэрэ.

Тапталлаах оҕото, талааннаах уус Мохначевский Иван Васильевич соһучу олохтон туораабытынан, Мугудайдаабы «Чуораанчык» улууаан бэтэрсэннэр Анна Гаврильевна Мохначевскаяҕа, төрөппүттэригэр, биригэ төрөөбүттэригэр, чугас дьонугар Мугудайдаабы «Чуораанчык» улууаан кэлэктиибэ, бэтэрсэннэрэ.

Талааннаах уус маастар, Мугудай нэһилиэгин олохтооҕо Мохначевский Иван Васильевич эдэр сааһыгар эмискэ ыарахан ыарыһтан олохтон туораабытынан, төрөппүттэригэр Анна Гаврильевнаҕа, Василий Андреевичка, биригэ төрөөбүттэригэр, аймахтарыгар Рожиннар, Красильниковтар, Егоровтар.

Тапталлаах кэргэнэ, убайа **ПОТАПОВ Филипп Степанович**

уһун, ыарахан ыарыһтан олохтон туораабытынан, Чурапчытаабы дорубуйе харыстабытын бэтэрсэннэр Мария Петровна Потаповаҕа, убаастыыр кэллээгэбитигэр, Чурапчытаабы киин балыһа рентген-лаборант үлэһитигэр Григорий Степанович Потапова дириң кутурбаммытын тирдэбит. Чурапчытаабы киин балыһа кэлэктиибэ, бэтэрсэннэрин сэбиэтэ, профсоюзһа.

Тапталлаах оҕом, кэргэним, аҕабыт, бырааппыт **ГУЛЯЕВ Валерий Валерьевич**

бу дьыл от ыйын 1 күнүгэр ыараханньык ылдыан, эмискэ олохтон туораабытын аймахтарыгар, табаарыстарыгар, билэр дьонугар дириңник курутууан туран иһитиннэрбит.

Ийэтэ, кэргэнэ, оҕолоро, убайдара, санаастара. Чурапчы нэһилиэгин олохтооҕо Гуляев Валерий Валерьевич ыарахан ыарыһтан олохтон туораабытынан, дьиз кэргэнигэр, убайдарыгар, биригэ үлэһит кэллээгэлэригэр Василий Валерьевич Гуляева «Дорожник», «Профстрой» ХЭТ.

Күндүтүк саныыр оҕо санаастарын доҕоро, биригэ үөрэммит табаарыстара Гуляев Валерий Валерьевич эмискэ ылдыан олохтон туораабытынан, ийэтигэр Наталья Трофимовнаҕа, убайдарыгар, кэргэнигэр Аняҕа, оҕолоругар, бары чугас дьонугар биригэ үөрэммит доҕотторо.

Күндүтүк саныыр күтөөттэрэ Гуляев Валерий Валерьевич соһумардык олохтон туораабытынан, кыһыгар, балтыларыгар, эдьийдэригэр Анна Семеновна Гуляеваҕа ийэтэ, эдьийиэ, бырааттара, күтүөтэ, кийиитэ, аймахтара.

Күндүтүк саныыр ыкса ыаллара, харахтарын ортотугар улааппыт Валерка – Гуляев Валерий Валерьевич ыарахан ыарыһтан олохтон туораабытынан, ийэтигэр Наталья Трофимовнаҕа, кэргэнигэр Анна Семеновнаҕа, оҕолоругар, убайдарыгар Василийга, Евгенийга, бары чугас дьонугар Анна Семеновна, Дария Петровна, Анна Петровна Куличкина дьиз кэргэттэрэ.

Кыра тапталлаах уола, аҕалара, бырааттара Гуляев Валерий Валерьевич ыарахан ыарыһтан олохтон туораабытынан, ийэтигэр Наталья Трофимовна Гуляеваҕа, кэргэнигэр Аннаҕа, оҕолоругар, убайдарыгар Васяҕа, Женяҕа уонна кинилэр дьиз кэргэттэригэр, аймахтарыгар Р.И. Попова, З.М. Неустроева, А.Г. Парфенова, С.П. Матвеева, А.Е. Аргунова.

Тапталлаах уола, бырааттара, аҕалара Гуляев Валерий Валерьевич ыараханньык ылдыан эмискэ олохтон туораабытынан, ыкса ыаллыы олохтооҕо, чугастык саныыр дьуөгэлэригэр, ийэтигэр Наталья Трофимовна Гуляеваҕа, киин оҕолоругар, табаарыстарыгар Василийга, Евгенийга уонна кинилэр дьиз кэргэттэригэр, кэргэнигэр Аняҕа, оҕолоругар С.П. Матвеева, К.М. Матвеев, М.М. Матвеева дьиз кэргэттэрэ.

Тапталлаах уола Гуляев Валерий Валерьевич ыараханньык ылдыан соһумардык олохтон туораабытынан, өр сылларга биригэ олохтооҕо ыкса ыалларыгар, ийэтигэр Наталья Трофимовнаҕа «Бастагы кыбаргаан» түүлбэ олохтоохторо.



Ген. дириҕитэр - Н.М. СТРУЧКОВА, Кылаабынай эрдээктэр - Л.В. ГОРОХОВА. Эппиттиир сакрэттар, орук отдела - А.Н. ЗАХАРОВА. Карэспанджэн - С.А. ЖЕНДРИНСКЭЙ Таһааччы - Л.К. ПОПОВА. Бэчээттэаччы - Ф.А. ПРОТОДЬЯКОНОВ.

Тэрийон таһаараччылар: СӨ Бырабытылыстык Бюро Саха Арэсүүбүтүкүтүн «Саха-оох» Сударыстык Бюрога автономнай тэрийитон «Сана олох» хэһэй эрдээктэйтэ. 677000, Дьокуускай к., Ордониктэ уул. 31, 124 кэб. тел./факс: (411-2) 34-39-17 e-mail: sakhaechoh@mail.ru. Россиягай Федерация Россияндар СӨ салалтылары 2020 с. бэс ыйын 3 күнүгэр регистрацияламал нүмэрэ - ПИ №ТУ-14-00559.

Эрдээктэитэ ылдырыһа: 678670, Чурапчы сэл., Карл Маркс уул. 26 "а". Тел./факс: эрдээктэр - 41-332, ордалтар - 41-385, 41-358 E-mail: sanaoloh@mail.ru сайт: sanaoloh.ru; Instagram: @sanaoloh

Бэчээт саныас: № 47 (11702) Күүэһэ: 2 буюу, сынас Ахаана 1850. Халыат сыаната: 15